

OLIMPIJSKI MAGAZIN



CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET
MONTENEGRIN OLYMPIC COMMITTEE

Maj, 2023.

Malta
domaćin
Igara malih
zemalja
Evrope

Nova zvijezda
na našem
sportskom nebu

Olimpijski
snovi
Anđele
Berišaj

„MALI“ SU OPET VELIKI

*Crna Gora će biti konkurentna u
ekipnim i pojedinačnim sportovima*



Ministarstvo prosvjete i sporta, COK i kompanija
One potpisali memorandum o saradnji

Spoj obrazovanja, sporta i
društvene odgovornosti



Bokser Mirko
Šarčević
prvak
Evrope
za mlade

Herojski
do titule

SPORT  VISION


EKO


TOYOTA

 one


ERSTE
Bank

 kod.io



THE
CAPITAL
PLAZA
PODGORICA • MONTENEGRO

 lovćen


Radio i Televizija Crne Gore


EFEL MOTORS

Nadahnuti onim što smo već postigli, s optimizmom gledamo ka budućnosti



Zadovoljstvo mi je što imam priliku da vas, u ime Crnogorskog olimpijskog komiteta, pozdravim sa uvodne stranice prvog izdanja Olimpijskog magazina za 2023. godinu, koja će, kao predolimpijska, kroz niz velikih takmičenja predstavljati glavnu stanicu na putu za Pariz.

Sito za Olimpijske igre, koje se poslije čitavog stoljeća vraćaju u Grad svjetlosti, uveliko je u funkciji. Do 26. jula naredne godine, i spektakularnog otvaranja Igara na Seni i Trokaderu, u njemu će se zadržati samo grumeni čistog sportskog zlata. Duboko vjerujemo – a vjera nam počiva na optimizmu prožetom realnim sagledavanjem kvaliteta, posvećenosti i talenta – da će se među tim grumenjem naći i predstavnici crnogorskog sporta, makar u mjeri u kojoj smo bili zastupljeni u Londonu, Rijju i Tokiju, kada je zlatno-crvenu olimpijsku ekspediciju činilo preko 30 takmičara. Svi oni koji se domognu Pariza, za nas će, bez obzira na to kakav bude krajnji ishod njihovog nastupa, simbolično proći kroz Trijumfalnu kapiju.

Put do francuske prijestonice vodi preko – Krakova. Evropski olimpijski komitet, kao organizacija koja stoji iza Evropskih igara, odlučio je da podupre njihov značaj time što će treće izdanje, čiji je domaćin od 21. juna do 2. jula Poljska, u brojnim sportskim disciplinama biti kvalifikaciono za učešće na Olimpijskim igrama. U skladu sa tim se i odnosimo prema ovom multidisciplinarnom takmičenju, kome smo i ranije pružali punu podršku. Zato ćemo u Krakovu imati ekipu za poštovanje, od koje očekujem kvalitetne rezultate, kao pravi uvod za ono što nas čeka u Parizu.

Do kraja godine, čekaju nas i Igre malih zemalja Evrope (Malta, 28. maj – 3. jun), Ljetnji evropski festival mladih (Maribor, 23-29. jul), Mediteranske igre na plaži (Heraklion, 2-9. septembar)...

Kao i uvijek tokom prethodnih 15 godina, od dana prijema u međunarodnu olimpijsku porodicu, naši sportisti će u Crnogorskom olimpijskom komitetu imati čvrst oslonac, pouzdanu platformu koja će im na sistematski i studiozan način pomoći u pokušaju da ispune svoje takmičarske snove.

Nadahnuti onim što smo već postigli, optimistično gledamo prema budućnosti, uzbuđeni zbog novih mogućnosti, iako svjesni da će pred nama biti kompleksni i izazovni zadaci.

Nadam se da ćete provesti ugodno vrijeme u čitanju Olimpijskog magazina, bogatog sadržajem, i radujem se susretu na našim budućim sportskim okupljanjima.

S poštovanjem,
DUŠAN SIMONVIĆ
predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta



Za ponos COK-u

Domaćin IMZE 2019. bila je Crna Gora (Budva), a tada je COK pokazao kapacitet, prije svega Crna Gora veliko srce i gostoljubivost.

Tada je prvi put naša zemlja bila domaćin multi-sportske manifestacije - 835 sportista se takmičilo u deset disciplina. S najljepšom emocijom prisjećamo se i otvaranja i zatvaranja takmičenja.

Energija, entuzijazam, volja, ljubav - sve na jednom mjestu - u Budvi, a pohvale su stigle od predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta - Tomasa Baha:

- Pokazali ste svijetu koliko je veliki olimpijski duh u vašoj predivnoj zemlji Crnoj Gori - rekao je tada Bah.

Dušan Simonović, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, je podsjetio i na pređeni put od 2015. do početka IMZE.

- Prethodnih pet dana, svi zajedno nismo bili beskompromisni takmičari. Ili, nismo bili samo to. Bili smo sportisti, arhitekte i graditelji, koji smo most povjerenja i prijateljstva, sagrađeni još 1985. sa prvim izdanjem Igrama malih zemalja, produžili i postavili mu temelje i na obalu Jadrana. Ponositi, sa saznanjem da smo vam - uz pomoć naših prijatelja, saradnika, sponzora, volontera - podarili svu našu energiju kako bismo bili uzorni domaćini, ali i energiju dobili zauzvrat od vas - kazao je Simonović.

„Malta 2023“

Igre malih zemalja Evrope se vraćaju kući



Preko 1.000 sportista iz devet država okupiće se 19. put na multi-sportskom takmičenju - Igrama malih zemalja Evrope, koje Međunarodni olimpijski komitet (MOK) opisuje kao „esenciju olimpijskog duha“. Ili možda još bolje - riječ je o manifestaciji koja pokazuje koliko „mali mogu da budu veliki“, kako je, parafrazirano, glasilo slogan Igara, koje su 2019. prvi put održane u našoj zemlji. Nakon što je izdanje planirano za 2021. godinu u Andori otkazano zbog kovida, Igre se

vraćaju na Maltu, koja ih je posljednji put organizovala prije dvije decenije. Može se reći i da se Igre vraćaju kući, jer je njihov idejni tvorac Berti Muskat, bivši član IO Olimpijskog komiteta Malte. Ideja je potekla 1981. godine, a realizovana prvi put 1985. godine u San Marinu. I originalna zamisao traje i danas - na Igrama mogu da učestvuju sportisti iz zemalja koje imaju manje od milion stanovnika. Izuzetak je Kipar, koji je, međutim, u vrijeme početka ispunjavao i taj uslov.

Na Igrama malih zemalja na Malti (28. maj - 3. jun) nadmetaću se sportisti u deset disciplina: atletici, košarci, džudou, ragbiju 7, jedrenju, streljaštvu, plivanju, stonom tenisu, tenisu i skvošu. Maskota Igara je Puka - simpatična riba lampuga, koja je sinonim za Maltu i njen raznovrsni riblji fond. Logo Igara predstavlja školjku, kojima je ostrvo u Sredozemlju, takođe, veoma bogato. Crna Gora od 2011. godine učestvuje na Igrama malih ze-

malja, a do sada su naši sportisti osvojili ukupno 106 medalja - 50 zlatnih, 18 srebrnih i 38 bronzanih. Na predstojećem takmičenju Crna Gora će biti konkurentna u ekipnim (košarka žene i muškarci, ragbi 7 žene) i pojedinačnim sportovima (stoni tenis, streljaštvo, džudo, atletika, jedrenje i plivanje). Na put će krenuti svi zajedno, 28. maja, a zastavu će na svečanoj ceremoniji otvaranja nositi košarkašica Milica Jovanović i stonoteniser Filip Radović.



LIHTENŠTAJN

Foto šetnja od Lihtenštajna do Crne Gore

Na debitantskom nastupu na IMZE u Lihtenštajnu 2011. godine Crna Gora je osvojila osam medalja, dvije godine kasnije iz Luksemburga donijeli su tri više. Na Islandu je osvojeno 21, u San Marinu 31, a u Crnoj Gori naši sportisti stigli su do rekordnih 35 medalja

LUKSEMBURG

ISLAND

CRNA GORA

SAN MARINO

Katarina Bulatović, sportska direktorica COK-a, biće šefica misije na IMZE

Vjerujem da ćemo na pravi način predstaviti državu

Katarina Bulatović biće šefica misije na Igrama malih zemalja Evrope na Malti.

- Dok sam se aktivno bavila sportom moja obaveza je bila da spakujem opremu, namjestim glavu, krenem na put i na utakmicu. Sada je moja uloga drugačija. Sve ono što je neko nekada radio za mene, sada ja radim za druge. Dobila sam povjerenje od predsjednika Dušana Simonovića i od kolega da budem šefica misije i to na najmasovnijem takmičenju - Igrama malih zemalja Evrope. Biće izazovno, a vjerujem da ponovo možemo da se vratimo sa puno osvojenih medalja. Vjerujem i da su svi imali vremena da se pripreme i da će doći spremni kako bi se pokazali u najboljem svjetlu i na pravi način predstavili državu. Možda malu, ali što se tiče sporta - veliku i priznatu. Dobili smo i komentare da bez nas nema smisla takmičenje. Što dovoljno govori koliko smo jaki u svim sportovima, koliko smo priznati, a što je i zasluga prethodnih generacija, a to je za poštovanje - istakla je Bulatović. Malta će biti spremna za start Igara, otvaranje je zakazano 29. maja.

- Na sastanku šefova misija obišli smo objekte i borilišta, neka od njih nijesu bila potpuno završena, ali domaćini su nam kazali da ne brinemo, jer žele da se pokažu kao odlični organizatori. Imali su ozbiljnih finansijskih problema, ali su izgurili. Crnogorski olimpijski komitet Savezima je dostavio kompletne informacije oko predstojećeg takmičenja. Sve je pod konac.

- Imali smo nekoliko sastanaka sa predsjednicima, odnosno predstavnicima Saveza. Bili smo maksimalno korektni, a sve informacije smo podijelili. Savezi su obavješteni o svemu, od polaska, smještaja, satnica...

Katarina dalje kaže da je COK sve uradio kako bi omogućio sportistima, odnosno delegaciji od preko 100 članova, najbolje moguće uslove.

- Broj učesnika najbolje govori koliko smo se potrudili i kakav smo maksimum dali. Moram da kažem da smo obezbijedimo čarter let iz Podgorice. Što znači da let do Malte i nazad kući neće biti naporan. I u ovom dijelu oko prevoza je bilo dosta izazova. Velika je grupa, avionske karte su skupe, tako da je ova varijanta bila jeftinija od



redovne linije. Naši sportisti imaju udobnost i vjerujem da će i ovo, na neki način, doprinijeti što boljim rezultatima.

Katarina nas je uvela u priču oko ceremonije otvaranja.

- Ceremonija se održava na gradskom trgu u Valeti, a direktan prenos je na „Rai uno“ i na „BBC“.

Legenda crnogorskog sporta kaže da je sama priprema oko Igara bila izazovna, a da je kompletna ekipa uradila ogroman posao.

- Mnogo je posla, nemamo radno vrijeme, mejlovi stižu i nedjeljom. Sve ukupno je izazovno, a mi smo se, zaista, potrudili oko svega što je vezano za takmičenje. Želim da se svi vrate zadovoljni bar što se organizacije tiče, a na njihove rezultate ne možemo da utičemo. Bila sam sportista, znam kako je sve kako treba i kada nije. Trudićemo se da budemo na usluzi svim savezima i sportistima. Prije svega želimo da se sportisti vrate zdravi, jer do kraja godine čeka ih još dosta takmičenja. Nadam se i sa najljepšim utiscima - poručila je Bulatović.

Međunarodna konferencija - „Žene u sportu“

Inkluzija, podrška, liderstvo i bezbjednost

U organizaciji Crnogorskog olimpijskog komiteta i Centra za afirmaciju sporta i mladih u februaru je održana međunarodna konferencija „Žene u sportu“, sa koje je poručeno da je pred nama još mnogo posla kako bi se dostigla potpuna ravnopravnost u sportu. Na prvom od dva panela, pod nazivom „Liderstvo: Osnaživanje i podrška ženama za vođstvo u sportu“, govorilo se o potrebi za većom ulogom žena posebno na mjestima odlučivanja. Dok se na terenu uspostavio skoro potpuni balans - na Olimpijskim igrama u Tokiju je bio gotovo jednak broj sportistkinja i sportista - u drugim sportskim oblastima razlika je ostala velika.

SIMONOVIĆ: ŽENSKI SPORT MORA DA BUDE VIDLJIV, PODRŽAN, FINANSIRAN I SLAVLJEN

- Uprkos napretku koji je postignut posljednjih decenija, ima još mnogo toga da se uradi. Sportistkinje i dalje dobijaju znatno manje novca i medijske pažnje od svojih muških kolega, i to se mora riješiti ukoliko želimo da sport zaista postane jednak. Ne možemo nastaviti

da prihvatamo status kvo, na nama je da se pobrinemo da sve sportistkinje dobiju poštovanje i priznanje koje zaslužuju. Od suštinske je važnosti da ženski sport i dalje bude vidljiv, podržan, finansiran i slavljen, istakao je predsjednik COK-a, Dušan Simonović na otvaranju konferencije.

Crna Gora se ponosi svojim sportistkinjama, na Olimpijskim igrama u Londonu, Rio de Žaneiru i Tokiju, u našoj ekspediciji bilo je više djevojaka, nego mladića. Djevojke - rukometašice - donijele su i jedinu olimpijsku medalju, 2022. godina prošla je u znaku „lavica“, koje su osvojile evropsku bronzu, te srebrnih medalja Marije Vuković i Bojane Gojković sa šampionata Starog kontinenta. I dok su rezultati vanserijski, ostao je jedan problem - izuzetno mali broj žena u upravljačkim strukturama.

- Smatram da je to, prije svega, kulturološki problem u našoj zemlji. Većina žena nakon završene sportske karijere odlučuje da ne nastavi karijeru već se posveti porodici i djeci. Zbog toga postoji veliki izazov za sportske organizacije u Crnoj Gori da identifikuju i regrutuju

žene koje su zainteresovane da budu na rukovodećim pozicijama u sportskim organizacijama, zaključio je Simonović uz opasku da je dužnost COK-a, Ministarstva sporta i mladih i ostalih sportskih organizacija da se inspirišu i osnaže sportistkinje kako bi nastavile karijeru i poslije igračkih dana.

LIDERKE O LIDERSTVU

Ako je neko kompetentan da govori o liderstvu u sportu, onda je to Bojana Popović. Kao igračica vodila „lavice“ do olimpijske medalje na terenu, ali i do evropskog odličja sa klupe.

- Lider se prvo rodi, liderstvo postoji u DNK, ali zatim slijedi naredni korak - da se ta karakteristika prepozna i da se nadogradi. Kada je riječ o ženama, mislim da je prvi cilj porodica, ali da uz pravu podršku sve može da se postigne. Mislim da su organizacije u kojima radim pravi primjeri. U ŽRK Budućnost Bemax i našoj rukometnoj reprezentaciji većina je žena u stručnom štabu, na vodećim funkcijama u klubu takođe, a ostvarene su i kao majke. Sa igračicama pričamo dosta na tu temu, ohrabrujemo ih i da

ostanu u sportu nakon karijere, istakla je Popović.

Biti lider(ka) u sportu ne znači samo biti vođa na terenu i kraj terena. Primjer za to je Jael Arad, legenda izraelskog sporta, sada predsjednicom tamošnjeg Olimpijskog komiteta, a prvom sportistkinjom sa olimpijskom medaljom u istoriji Izraela (džudo). Jael Arad bila je panelistkinja na temu „Liderstvo“.

- Nakon završetka karijere, morala sam da radim vrlo naporno da bih nastavila ovim putem. Kada sam došla do funkcije predsjednice Olimpijskog komiteta prvi cilj mi je bio da ohrabrim što više žena da se uključe i preuzmu pozicije u upravljanju sportskim organizacijama. Olimpijski komitet Izraela ima program menadžerski kurs kroz koji je prošlo više od 100 žena, a nacionalne asocijacije u kojima su žene na upravljačkim funkcijama dobijaju više novca od raspodjele sredstava, svojevrni bonus, objasnila je Arad i dala dobar primjer kako ohrabriti žene da sport izaberu kao profesionalni put, bez obzira da li su bile aktivne-profesionalne sportistkinje.



COK će organizovati i radionice

Postoji više načina za poboljšanje sigurnosti u sportu. Zaključeno je da će COK raditi na kreiranju smjernica, politika i procedura da bi se to podiglo na viši nivo. Najavljeno je da će COK organizovati radionice na tu temu, a Katarina Bulatović je naglasila da bi treneri, fizioterapeuti i doktori trebalo da budu uključeni u ovu problematiku, da bi znali kako da zaštite sportiste i da reaguju u određenim situacijama.

Kada postanete uspješni u onome čime se bavite, zahvaljujući društvu iz kog ste potekli, red je da nešto od vještina i obrazovanja koje ste stekli vratite tom društvu, onda to radite često kroz sport, jer na taj način možete da pomognete da sport i sportsko okruženje postanu bolji, jer donosite neka znanja koja ne dolaze direktno iz sporta, poručila je Desivojević-Cvetković

nosite neka znanja koja ne dolaze direktno iz sporta, poručila je Desivojević-Cvetković.

STVARANJE BEZBJEDNOG OKRUŽENJA - POČETAK MARATONA

Moderan sport, a posebno ženski, suočava se sa brojnim izazovima. Brojni skandali zlostavljanja u sportu potresli su, ne samo sportsku, javnost. Sigurnost u sportu izuzetno je važna, a da se na tome puno radi istakla i Tine Fertomen, ekspertkinja Jedinice Međunarodnog olimpijskog komiteta za siguran sport i članica brojnih drugih organizacija koje se bave sličnim problemima.

Tine Fertomen je bila panelistkinja na temu „Bezbedan sport i inkluzija: Učiniti sportsko okruženje inkluzivnim i bezbjednim za sve žene i djevojke“. - Siguran sport znači da svaki učesnik sportskih aktivnosti mora da uživa u sportu, da se

- Lider se prvo rodi, liderstvo postoji u DNK, ali zatim slijedi naredni korak - da se ta karakteristika prepozna i da se nadogradi. Kada je riječ o ženama, mislim da je prvi cilj porodica, ali da uz pravu podršku sve može da se postigne - istakla je Bojana Popović

osjeća bezbjedno bez bilo kakvih oblika zlostavljanja i nasilja. To se, nažalost, događa u sport, sportisti su zlostavljani i fizički i psihički, čak i seksualno. Međunarodni olimpijski komitet radi naporno da stvori sistem zaštite sportista, kao i da pomogne nacionalnim olimpijskim komitetima u toj borbi. To je dug proces, to nije sprint, mi smo na početku maratona, biće potrebno još mnogo godina i angažovanje svih strana da bi sportsko okruženje bilo bezbjedno za sve. Ali, napravljeni su važni koraci naprijed. Mnoge sportske organizacije su implementirale politike za-

štite, imenovala ambasadore za bezbjedni sport, stvorile mehanizme za prijavu takvih pojava i rade na prevenciji, kazala je Tine Fertomen.

Katarina Bulatović iz uloge sportske direktorice Crnogorskog olimpijskog komiteta pokušava da pomogne u stvaranju sigurnog ambijenta za sportistkinje u našoj zemlji.

- Srećom, u karijeri nisam se srela sa bilo kakvom vrstom zlostavljanja, nije ga bilo ni u mom okruženju, ali, naravno, to ne znači da ga nema i jako je važno da se govori o tome, te da se pokrenu svi mogući mehanizmi zaštite, kazala je Bulatović.

INTERVJU: Jakovos Filipusis, generalni sekretar Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara

Sve što radimo - radimo za naše sportiste, oni su dijamanti na kruni Mediteranskih igara

Jakovos Filipusis, generalni sekretar Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara (ICMG) kazao je u intervjuu za Olimpijski magazin da su Mediteranske igre bile i ostale sportsko takmičenje koje promovise mir, jedinstvo, prijateljstvo, saradnju i solidarnost među zemljama koje spajaju divno Mediteransko more. „Mediteranske igre su najvažniji multikulturalni događaj za zemlje Mediterana, nakon Olimpijskih igara“, ističe Filipusis.

Ideja i koncept Igar predstavljeni su tokom Olimpijskih igara u Londonu 1948. godine, usred velikih geopolitičkih promjena i sukoba u Mediteranskoj regiji, podsjetio je Filipusis.

„Međunarodni olimpijski komitet je odmah odobrio prijedlog za organizaciju Olimpijskih Mediteranskih igara. Od samog osnivanja, nesumnjivo je bilo očigledno da su Igre „alat“ za promociju mira, jedinstva, prijateljstva, saradnje i solidarnosti“.

Prve Mediteranske igre održane su u Aleksandriji (Egipat), 1951. godine, čije će naredno izdanje, za tri godine u Tarantu (Italija), biti jubilarno - 20.

„Misija ICMG, koji je počeo rad sa deset zemalja osnivača, a koji sada broji 26 članova, jeste da osigura organizaciju i kontinuitet Mediteranskih igara. Istovremeno, da doprinosi

ZA PONOS: Igre koje nikad nisu otkazane i bojkotovane

Mediteranske igre okupljaju 26 nacionalnih olimpijskih komiteta sa tri kontinenta. Koliko je važno imati tako raznoliku grupu zemalja koje se takmiče na Igrama i kakve izazove to predstavlja? „Mediteran je jedinstveno mjesto susreta tri kontinen-

ta, Afrike, Azije i Evrope, kao i kolijevka tri glavne religije, pet velikih civilizacija, a takođe je i mjesto rođenja Olimpijskih igara. Njegova uloga i istorijski karakter su neuporedivi. Ipak, to je nažalost i regija gdje, pogotovu zbog ove raznolikosti,

vrlo često dolazi do nemira i sukoba, sa dramatičnim posljedicama za narode koji žive u ovoj regiji. Mediteranske igre djeluju kao most između naroda, kultura i religija, okupljajući mlade mediteranske sportiste u prijateljskoj atmosferi koja

jača veze prijateljstva i solidarnosti, nadmašujući bilo kakve kulturne, religijske i jezičke razlike. Treba napomenuti i ponosni smo na činjenicu da Mediteranske igre nikada nijesu otkazane ili bojkotovane“, ističe Filipusis.

stalnoj promociji ideala i principa olimpizma u mediteranskim zemljama, kroz nacionalne olimpijske komitete (NOK), i pojačava prijateljske veze među mladima i sportistima“, naglasio je Filipusis, koji od 2018. godine obavlja funkciju generalnog sekretara.

„To što me je mediteranski pokret prihvatio na takav način, na čemu sam vječno zahvalan, postavilo je visoku ljestvicu mojih ličnih očekivanja i obavezao sam se da ću da uložim veliki napor u najbolji mogući razvoj Mediteranskih igara. Od početka sam se zalagao za duh obnove, profesionalizam, kao i veće učešće nacionalnih olimpijskih komiteta u donošenju odluka i promovisanju naše mediteranske priče. Tražili smo nove kanale komunikacije i doveli sponzore, po prvi put u 72-godišnjoj istoriji Mediteranskih igara. Saradnju s Evrovizijom smatram vrhunskim uspjehom, jer je našim Igrama dala modernu

dimenziju i izuzetno konkurentnu sliku“, s ponosom ističe Filipusis.

U posljednje dvije godine, aktivnosti su pojačane... „Od 2021. godine, izborom novog predsjednika i izvršnog odbora, kao i obnavljanjem povjerenja meni, još jedan značajan korak jeste širenje kruga gradova i nacionalnih olimpijskih komiteta, koji organizuju događaje u vezi sa Mediteranskim Igrama, pored gradova organizatora, što je bila dugogodišnja praksa. Posjećujemo najmanje tri mediteranske zemlje svake godine. Dajemo aktivnu ulogu i jak glas svim našim članovima i 20 nacionalnih olimpijskih komiteta već ima predstavnike u našim komisijama. Podstičemo otvorenost i uspostavljanje jakih veza među članovima naše mediteranske porodice. Takođe smo značajno unaprijedili rad i angažman Sportske komisije u tijelima ICMG-a, tako da sportisti

imaju glavnu ulogu u procesu donošenja odluka i našim svakodnevnim operacijama“, rekao je Filipusis.

Zbog pandemije koronavirusa, nije bilo moguće organizovati proslavu 70 godina od prvih Igar, ali i iz te situacije izvučena je korist.

„Postavili smo hibridnu web stranicu-muzej koja uključuje neobjavljenu 70-godišnju istoriju ICMG-a. Ovaj događaj se pretvorio u temelj naše nove komunikacione kampanje, što je rezultiralo našom kontinuirano rastućom i dinamičnom prisutnošću u medijima“.

Takođe, ističe Filipusis, ove godine je usvojen i Etički kodeks, prvi put u istoriji ICMG-a, jednoglasnom podrškom na sastanku Izvršnog odbora ICMG-a u Zagrebu.

„Predložićemo i institucionalne promjene koje će modernizovati ICMG, zaštititi njegovu budućnost i dati mu vodeću i uticajnu ulogu u globalnom sportskom pokretu“.

partneru - EBU - slika zemlje se emituje i promovise širom svijeta“.

Prethodne Mediteranske igre održane su u Oranu prošle godine, pred velikim brojem gledalaca i uz festivalsku atmosferu na borištima. Naučene su i neke nove organizacione lekcije, ističe Filipusis.

„Alžirci su napunili stadione, takmičenja su bila intenzivna i oboreno je mnogo rekorda. Ceremonije otvaranja i zatvaranja bile su na vrlo visokom nivou, emitovano je 600 sati uživo sportskog programa, čak i u zemljama izvan Mediterana. Naša lekcija iz oranskog izdanja bila je da Organizacioni odbor svaki put mora da razvije bliske odnose sa Koordinacionom Komisijom ICMG-a u pogledu Igar. Ova saradnja ide u korist gradu domaćinu, jer stručnjaci ICMG-a prenose znanje i iskustvo, a to su faktori koji su ključni za pravilnu organizaciju Mediteranskih igara. Još jedna lekcija je da moramo da se okrenemo ekonomski povoljnijim i fleksibilnijim rješenjima u vezi sa izgradnjom infrastrukture, naravno, ne na uštrb kvaliteta. To štedi resurse i smanjuje vrijeme završetka radova“.

Planovi u narednom periodu su ambiciozni... „Želim da istaknem dvije posebne inicijative. Prvo,

novu strategiju za aktivno učešće svih olimpijskih komiteta u akcijama ICMG-a, a čiju smo implementaciju nedavno sa velikom radošću i vrlo uspješno doživjeli u Podgorici. Podsticanjem veza među mladim ljudima Mediterana, postavili smo pravu saradnju i solidarnost, što može samo da bude korisno za budućnost mediteranske porodice. Drugo, višestruko i široko angažovanje naših sportista koji sada imaju aktivni glas i mogu intervenisati u odlukama i organizacijskim modelima. Nikada ne smijemo zaboraviti da se sve to radi za mlade ljude i naše sportiste, koji su dijamant na kruni Mediteranskih igara“, zaključio je Filipusis.



Prilagođavanje modernom dobu

Gledajući naprijed, kakva je budućnost Mediteranskih igara, i kakvi su planovi da se osigura kontinuirani rast i uspjeh Igar?

„Naš cilj je da Mediteranske igre prate moderne potrebe sportskog pokreta i da nastavu da budu mjesto susreta nove generacije 26 zemalja članica ICMG-a. Kao što sam već rekao, sve naše odluke i prakse usmjerene su na obnavljanje Igar i njihovo prilagođavanje modernom dobu i praksama sportskog upravljanja. Naša odluka za Mediteranske igre u Tarantu je da se u program uključe samo olimpijske kategorije za svaki sport, da se predstave sportovi koji su popularni kod novih generacija, interesantni za televizije i sa niskim troškovima organizacije; ovo izdanje će biti organizovano u duhu ravnopravnosti i uključivanja mješovitih disciplina. Takođe, moramo organizovati „zelene“ Igre, koje su prijateljske prema okolini i štite planetu“.

Andela Berišaj, nova zvijezda na našem sportskom nebu

Želim u Pariz i zlato u Los Anđelesu

Plasmanom na Evropske igre, Andela je pokazala da je zrela i za najveću scenu. - Konkurencija će biti žestoka, ja ubjedljivo najmlađa, ali nema straha. Možda će biti malo takmičarske treme

Na crnogorskom sportskom nebu zasijala je nova zvijezda. Ona nije samo budućnost, već i sadašnjost, iako još nije ni punoljetna. Njene ambicije dosežu do zlatne olimpijske medalje i imaju pokriće, jer je riječ o djevojci koja je vanserijski talenat u sportu kojim se bavi. Ona je Andela Berišaj, tekvondistkinja, juniorska je vicešampionka svijeta, sa zapaženim rezultatima u seniorskoj konkurenciji. Nedavno je, sa samo 17 godina, osvajanjem turnira u Bukureštu izborila plasman na Evropske igre u Krakovu, među 16 najboljih takmičarki Starog kontinenta, u kategoriji do 73 kilograma. - Turnir u Bukureštu bilo je moje tek drugo seniorsko takmičenje, ali znala sam da mogu. Uostalom, na svom seniorskom debiju prošla

Olimpijski snovi iz improvizovane garaže

Andela velike rezultate postiže, a olimpijske snove sanja, u improvizovanoj garaži, gdje trenira sa klupskim kolegama i koleginicama iz TK Bese. Kada se zna iz kako skromnih uslova stižu, njeni

uspjesi su zapravo pravi podvig. - Nadamo se tom projektu za koji smo aplicirali kod Ministarstva sporta, a u kome je predviđeno i zakonom da može da se pomogne razvoju sportske infrastrukture

pogotovo u novoj opštini, kao što su Tuzi. Time ćemo moći da dobijemo uslove kao što imaju u Evropi. Mi pravimo svjetske rezultate iz jako skromnih uslova, kazao je Nikola Gegaj, trener TK Besa.

sam prvo kolo turnira u Belgiji a u drugom, u neizvjesnoj borbi, zaustavila me je svjetska prvakinja i osvajačica olimpijske bronz, Altia Loren iz Francuske. Taj meč sam izgubila zbog neiskustva, ali sam vidjela da mogu da se nosim sa starijim i iskusnijim takmičarkama - kazala je Andela, uz koju će u Krakovu, u muškoj konkurenciji, nastupiti i Zinedin Bećović.

Naša sportska javnost upoznala Andelin talenat u avgustu prošle godine, kada je u Crnu Goru donijela prvu medalju sa velikih takmičenja u boričkom sportu, koji je u ekspanziji u svijetu, i koji se učvrstio na programu olimpijskih igara. Bila je tada najbolje rangirana juniorka na evropskoj listi - dakle, njen uspjeh nije došao preko noći i slučajno, već kao rezultat izrazitog

talenta i velikog rada i posvećenosti. Tekvondo trenira skoro 11 godina. Dok su njeni vršnjaci uglavnom okrenuti karateu i džudou, kada je riječ o boričkim sportovima, Andela je izabrala sport koji u Crnoj Gori nije toliko ni popularan, ni masovan, ali, koji ima nešto što drugi boričaki sportovi nemaju. - Tekvondo se razlikuje od ostalih boričakih vještina jer

je mnogo dinamičniji, ima bezbroj kombinacija udaraca, mnogo je atraktivan, a osim toga to je olimpijski sport i jedan od najorganizovanijih pojedinačnih sportova. Pruža mnogo izazova. Počela je, kaže, slučajno, a srećom, u Tuzima postoji klub koji je „esencija“ tekvondoa u Crnoj Gori.

- Počela sam sasvim slučajno kada su roditelji mene i moju sestru upisali u Tekvondo klub Besa iz Tuzi. Ubrzo je ovaj sport postao dio mog života, uz školu naravno, i samo na to sam skoncentrisana...

Živim za ovaj sport, u njemu pronalazim sve izazove i jedva čekam svako naredno takmičenje - kaže Andela. Na juniorskoj sceni je dostigla maksimum, a prelazak u seniorsku konkurenciju zna da bude veoma komplikovan. Plasmanom na Evropske igre, Andela je pokazala da je zrela i za najveću scenu.

- Konkurencija će biti žestoka, ja ubjedljivo najmlađa, ali nema straha. Možda će biti malo takmičarske treme, ističe Andela.

Iako je tek zakoračila u svijet elitnog sporta, Andelini snovi idu čak i do Pariza.

- Cilj mi je da na narednim takmičenjima nastupim što bolje, da napredujem u WTF rejtingu i izborim vizu za Olimpijske igre naredne godine. Možda jeste rano, ali pokušaću, kaže Andela, a onda šalje poruku za budućnost:

- Imam jasan cilj - da u Los Anđelesu 2028. osvojim olimpijsko zlato. Tada ću, uostalom, biti u godinama kada se postižu najbolji rezultati u tekvondou. Andela je proglašena za najbolju mladu sportistkinju Crne Gore u 2022. godini i stipendistkinja je Crnogorskog olimpijskog komiteta.



Ispunjava me svaki trening

- Svaki trening mi čini veliko zadovoljstvo, jer je to ono što me ispunjava, kaže Andela, koja još ide u srednju školu, učenica je Gimnazije u Tuzima. I to odlična. - Iskreno, nije lako uskladiti sve obaveze. Škola mi je na prvom mjestu, profesori imaju razumjevanja ako nekad zakasnim, a ja nasto-

jim da završim sve školske obaveze. Za sada uspijevam da uskladim sve, nadam se da će tako biti i ubuduće, kaže Andela. Odricanja je mnogo i ne tiču se samo vremena i napornih priprema i takmičenja. - Ukoliko očekujete rezultate, morate da se potpuno posvetite ovom sportu. Nije

samo vrijeme u pitanju, već i fizički i psihički umor, zatim specifična ishrana, česta su i gladovanja kada je potrebno spustiti težinu, tu su jaki treninzi i održavanje fizičke kondicije, nekad se nažalost dešavaju i povrede... Ima i dugih i napornih putovanja, a oprema za takmičenja je skupa. Ima puno odricanja svake vrste, iskrena je Andela.

„Ajkule“ počele pripreme za Svjetsko vaterpolo prvenstvo u Japanu



WPOLOME

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki igraće u grupi D sa Španijom, Južnom Afrikom i Srbijom. „Ajkule“ su žrijeb sačekale u trećem šeširu sa Brazilom, Francuskom

i Australijom.

- Dobili smo definitivno tešku grupu, sa autsajderom Južnom Afrikom, sa Španijom koja je, možda, prvi favorit u grupi i Srbijom o kojoj sve znamo. Dodatna kompli-

kacija je što se timovi iz naše grupe ukrštaju sa grupom u kojoj su Hrvatska, Mađarska i domaćin Japan. Ali, kako je tako je, možda je moglo malo lakše da bude. Sada znamo rivale, imaćemo dva mjeseca

priprema. Spremaćemo se da probamo da napravimo dobar rezultat - kazao je selektor Vladimir Gojković.

Pobjednici grupa plasiraće se direktno u četvrtfinale, dok će drugoplasirane i trećeplasirane selekcije razigravati za prolaz među osam najboljih. Svjetsko prvenstvo će se održati od 17. do 29. jula.

Grupa D, u kojoj je Crna Gora, u osmini finala ukršta se sa timovima iz grupe C, u kojoj su Hrvatska Mađarska, Brazil i Japan. U grupi A su SAD, Australija, Kazahstan, Grčka, u B grupi igraće Kina, Francuska, Kanada i Italija.

Naš nacionalni tim prošle sedmice je počeo pripreme za obaveze na SP i to zajedno sa U 20 selekcijom koja će u junu, takođe na šampionatu svijeta, nastupati u Rumuniji. Selektor Gojković još uvijek, zbog klupskih obaveza, ne može da računa na sve igrače...

Rukometaši Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, koje se održava od 10. do 28. januara naredne godine, igraće u grupi C u Minhenu sa Islandom, Mađarskom i Srbijom.

Naš tim očekuje težak zadatak, jer će dvije najbolje selekcije izboriti učešće u glavnu fazu. A možda su „lavovi“ i dobro prošli, kako su mislili, jer su žrijeb čekali iz posljednjeg, četvrtog šešira.

- Naša grupa je možda najjednakačnija od svih u smislu kvaliteta selekcija, a s druge strane to nam daje šansu da igramo sa svima. Vrlo bitno će biti u kakvom će stanju igrači doći na pripreme i kakva će im biti forma kada počne prvenstvo, rekao je selektor Vlado Šola.

Svaka selekcija na prvenstvu Evrope je kvalitetna.

- Nema slabih rivala. Dobra stvar je činjenica da se može nositi s takvim rivalima,



RSCG

„Lavovi“ dobili rivale za EP, kako su mislili dobro su prošli

Na startu sa Mađarskom

mislim da smo po mogućnostima u rangu sa njima. Sve reprezentacije su željele da izbjegnju grupu u kojoj su Francuska i Njemačka, jer na prvu ruku izgleda nemoguće za proći, budući da u glavnu rundu idu samo dvije ekipe.

Prvi rival „lavova“ u Olimpijskoj hali u Minhenu, 12. januara naredne godine, je Mađarska, a onda slijede mečevi sa „ribarima“ i „orlovima“.

- Svejedno je s kim otvaramo prvenstvo, bitno je da otvorimo dobro - poručio je

selektor.

Šampionat će otvoriti duel Njemačke i Švajcarske pred, za rukomet, rekordnih 50.000 navijača na fudbalskom stadionu „Merkur Špil arena“ u Diseldorfu, koji će biti domaćin samo tog meča.



Ministarstvo prosvjete i sporta, COK i kompanija One potpisali memorandum o saradnji

Spoj obrazovanja, sporta i društvene odgovornosti

Ministarstva prosvjete, sporta i mladih, Crnogorski olimpijski komitet i kompanija One potpisali su Memorandum o saradnji, čiji je cilj promocija sporta i olimpijskih vrijednosti u okviru crnogorskog obrazovnog sistema. Na toj liniji je kreiran projekat „Uči, saznaj i pokreni se“, u okviru kojeg će, povodom Dana sporta, kompanija One krenuti u opremanje škola širom Crne Gore opremom za fizičko vaspitanje. U okviru projekta će se, u susret Olimpijskom danu koji se

obilježava 23. juna, raditi i na podizanju svijesti o tome šta predstavljaju olimpijske vrijednosti, ali i o njihovom značaju za odrastanje i život van sportskih terena. Krucijalne teme za odrastanje djece, koje se bave pitanjima kao što su vršnjačko nasilje, previsoka očekivanja u sportu i u školi, diskriminacija i tolerancija, važnost formalnog i neformalnog učenja, kao i prednosti i mane tehnologije, biće u formi video časova na raspolaganju cjelokupnom obrazovnom sistemu.

Ministar prosvjete, Miomir Vojinović, izrazio je zadovoljstvo što se, u vremenu digitalizacije i kad se često pominje vršnjačko nasilje, potpisuje memorandum kojim se promoviše sport u obrazovnom sistemu. I Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, očekuje da će projekat biti podstrek da i druge kompanije, koje ostvaruju značajne prihode i poslovne rezultate, krenuti stopama kompanije One. Predsjednik COK-a, Dušan Simonović, iskazao je zado-

voljstvo što je Ministarstvo prosvjete brzo prepoznalo ideju projekta, a kompanija One ga podržala.

- Projekat je spoj obrazovanja, sporta i društvene - odgovornosti. Veoma sam srećan zbog ovog projekta. Nadam se da će sličnih aktivnosti biti u susret Olimpijskog dana - rekao je Simonović.

Završnica projekta odnosiće se na komponentu „Pokreni se“, u okviru koje će, povodom Olimpijskog dana, potpisnici Memoranduma biti dio centralne manifestacije COK-a.

Crnogorska sportska porodica biće na Igrama malih zemalja Evrope i zvanično bogatija za jednog člana - naša ženska ragbi reprezentacija biće dio našeg tima na takmičenju koje se održava na Malti.

Za Zoricu Kostić, igračicu i predsjednicu Ragbi saveza Crne Gore, biće to trenutak za ponos. - To je kruna našeg dosadašnjeg rada, nagrada za entuzijazam, ljubav i posvećenost. Za nas je uvijek bila ogromna čast da predstavljamo našu zemlju na međunarodnoj sceni, a biti dio velikog tima, biti u društvu profesionalnih sportista, ispunjava nas velikom radošću. Bukvalno se radujemo kao djeca kada dobiju željeni poklon, igračku, iskrena je i ushićena Zorica.

Crna Gora će se takmičiti u ragbiju 7, olimpijskoj verziji ovog sporta, a pored naše selekcije i domaćina, na turniru će nastupiti Luksemburg i Andora.

- To su ekipe iz našeg ranga, takmičimo se u istoj evropskoj diviziji, što znači da nismo bez šansi. Naprotiv, možemo da se nosimo sa njima, a kakvi će rezultati biti zavisi od niza faktora - od trenutka inspiracije, forme, sreće... Mi smo dale sve od sebe tokom priprema, trenirale smo najbolje što smo mogle tri puta nedjeljno, učestvovala smo na turniru u Splitu i osvojile ga, kaže Zorica, ali ističe:

- Mi smo u bukvalnom smislu amaterke. Svaka od nas ima svakodnevne obaveze i poslove, a ragbi je za nas, prije svega, velika ljubav i sport u kome uživamo.

Kao i u svakom amaterskom, a u ovom slučaju i pionirskom poduhvatu, naše ragbistkinje su navikle na probleme koji su u profesionalnom

Ragbi djevojke, dobrodošle u našu sportsku porodicu

Nagrada za ljubav i posvećenost

sportu nezamislivi - nedostatak finansija, „snalaženje“ oko opreme i plana putovanja na takmičenja... Zato je za njih odlazak na Maltu potpuno drugačije iskustvo.

- Prvi put idemo avionom na takmičenje, prvi put ne moramo da brinemo kako ćemo spremati i nabaviti dresove i ostalu opremu... Eto, i to smo dočekale - uz osmijeh kaže Zorica.

Ragbi je jedan od najmlađih organizovanih sportova u Crnoj Gori, postoji tek desetak godina, ali raste i razvija se, možda i brže i bolje nego što se očekivalo...

- Svjesni smo da dosta toga ima istorijski karakter kada pričamo o crnogorskom ragbiju - zato je i posebna čast biti dio procesa. Zaista nisam vjerovala da ćemo doći i do ovog nivoa, da ćemo imati ženski tim, da ćemo igrati na međunarodnoj sceni, da ćemo sada biti i dio

našeg olimpijskog tima. Vjerujte, ovaj sport ima ogroman potencijal u Crnoj Gori, naše fizičke predispozicije su skoro savršene za ragbi, ali smo svjesne i da smo praktično još na početku i da smo za kratko vrijeme uradile mnogo dobrih stvari, ističe Zorica.

Svjesne su, takođe, da mnogo ljudi još ne zna da ragbi u Crnoj Gori uopšte postoji, ali i da je ragbi u našoj svijesti sinonim za grub sport. To je, međutim, daleko od istine, naglašava Zorica.

- Istina je da je ragbi izuzetno intenzivan sport, a snažni kontakti tokom igre su ljudima najčešći sinonimi za ragbi. Međutim, ragbi ne ulazi ni u prvih 20 sportova kada su u pitanju učestalost i težina

povreda. Pravila igre su prije svega usmjerena na bezbjednost igrača i igračica, treninzi su prilagođeni takmičarskom ritmu. Takođe, u ragbiju 7 nije toliko važna snaga, koliko su važni brzina, snalažljivost, okretnost... Igra se na terenu fudbalskih dimenzija, kao što naziv igre govori - ekipe broje jedan na jedan, ali i pasova, naravno unazad, ima i duela, dinamičnost daje i brzina odlučivanja da li se krene u prodor, ili počne akcija, objašnjava Zorica.

Crnogorski ragbi tim na Malti igraće u najjačem sastavu, što znači da će nastupiti i djevojka iz Njujorka, Auset Mičel, koja je nedavno dobila naš pasoš. Auset se zbog posla i, kako kaže, avanturističkog duha preselila u Crnu Goru, a gdje god da je živjela igrala je ragbi - u SAD, Australiji, Belgiji, Francuskoj i Holandiji. Kada je čula da i u Crnoj Gori postoji ragbi porodica brzo se priključila, a kada je dobila šansu da postane reprezentativka Crne Gore nije željela da je ispusti.

- Motivisana sam da pomognem, jer igračice žele da uspiju i napreduju. Ono što je nesumnjivo jeste to da su Crnogorke neustrašive na terenu. Imaju potrebnu hrabrost da se okušaju u fizički zahtjevnom sportu. To je nešto što ne može da se nauči. Ono što mogu da uradim jeste da pomognem u stvaranju neke strategije i vještina koje su potrebne za pobjedu. U svakom slučaju, vidjela sam izuzetan napredak u protekloj godini, kazala je Auset.

U našem timu biće i Saba

Auset i Saba - iskustvo iz inostranstva



Sekulović, djevojka koja je rođena u Podgorici, a koja trenutno živi u Belgiji. Njen otac je Crnogorac, a majka Etiopljanka. Poslije srednje škole u Podgorici odselila se u Rusiju na studije Međunarodnog prava, a zatim je završila i Master studije u Njemačkoj. Od 2016. godine je u Briselu kao konsultant za evropske javne politike. Od 2019. je u ragbi priči, a od prošle godine i u našoj reprezentaciji. - Ragbi je sport koji odgovara crnogorskom mentalitetu, tako da sam

počela aktivno da pratim rad crnogorskog ragbi saveza i nekoliko klubova, ubijeđena da ragbi ovdje ima veliku budućnost. Nakon kontakta sa Zoricom Kostić počela je i priča oko reprezentacije. - Kao za svakog, mislim da

je ponos glavna asocijacija na igranje za nacionalni tim. Ali osim toga, ja se nadam da će biti praćeno razvojem klubova, interesom mlađih generacija, investicijama i dugoročnom održivošću ragbija u Crnoj Gori, kazala je Saba Sekulović.



USPJEH KARIJERE: Bokser Mirko Šarčević prvak Evrope za mlade

Herojski do titule

Bokseri posljednjih godina pišu istoriju, redovno dobijaju priznanja u izboru Crnogorskog olimpijskog komiteta, a najbolji mladi sportista za 2022. godinu ukazano povjerenje već je opravdao. Crnogorski bokser Mirko Šarčević osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za mlade u Jerevanu!

Za mladog Bjelopoljca to je treća evropska medalja - prošle godine osvojio je bronzu na

Evropskom prvenstvu za mlade u Sofiji, a u karijeri ima i srebrno odličje, godinu ranije, sa juniorskog Evropskog prvenstva u Gruziji.

- Ovo je veliki uspjeh za mene, veoma sam zadovoljan, ali i podsticaj za dalji rad, treniranje i prelazak u seniorsku kategoriju - rekao je Šarčević.

Bokser Bi-

jelog Polja na putu do finala eliminisao je i Luidija Šalova iz Hrvatske, Njemca Stivena Učena Ndouku i Rusa Ramazana Magomedkanova. U finalu se borio protiv domaćeg takmičara koji je imao podršku pune dvorane. Ali, naš takmičar pokazao je da je spreman za najveće domete.

- Nije bilo lako, ali odlično sam se pripremao u klubu. Veliku zahvalnost dugujem treneru Mugoši Kovačeviću - kazao je Šarčević.

Na šampionatu je imao teške mečeve, ali je dva posebno istakao, kao i značaj samih priprema.

- Osim protiv Rusa, težak mi je bio i meč protiv Njemca Stivena Učene Ndoke, ali sam uspio da se prilagodim. Najteži mi je bio polufinalni protiv Rusa Ramazana Magomedkanova, ali sam ga odlično upoznao tokom priprema u Moskvi. Tamo smo uz nadzor trenera selekcije Sergeja Kudravšjova

bili na pripremama i čak dva puta sam sparingovao sa Magomedkanovim. Pri tome sam pazio da se ne odam, a trener je odličan poznavalac ruske škole i taktički sam bio pripremljen - objasnio je novi šampion Evrope.

U velikom finalu Evropskog prvenstva za mlade savladao je domaćeg takmičara Agvana Aleksijana, gdje, iako je njegov rival imao sjajnu podršku sa tribina, uspio je da osvoji medalju koja mu je nedostajala.

- Ušao sam spreman i prepun samopouzdanja i to sam demonstrirao u svim borbama. Uostalom, ovo takmičenje je bilo najznačajnije u mom uzrastu u ovoj kalendarskoj godini i sada idemo dalje, jer od naredne prelazim u seniore. Ovo mi je bilo treće uzastopno evropsko prvenstvo, tako da sam znao šta me čeka. Iskren da budem nijesam imao tremu, bio sam psihički spreman za sve izazove - naglasio je Šarčević.



Džudistkinja iz Nikšića u Dubrovniku osvojila 15. medalju na evropskim kupovima

Povratak sa stilom Jovane Peković

Jovana Peković ponovo dominira. Džudistkinja koja je Crnu Goru predstavljala na Olimpijskim igrama u Tokiju, a koja je u karijeri osvajala evropsku titulu (u konkurenciji do 23 godine), te bronzu na Svjetskom kadetskom prvenstvu, prošle godine stala je na korak od medalje na Mediteranskim igrama, uspjela je na Evropskom kupu u Dubrovniku da osvoji zlato i tako najavi povratak na staze uspjeha...

- Srećna sam... Rezultat mi puno znači. Ovo je za mene čak 15. medalja sa Evropskog kupu. Predivan je osjećaj opet

stati na postolje i slušati himnu svoje države. Rekla bih da se definitivno sve poklopilo i da je to bio moj dan od početka do kraja. Čak četiri borbe i četiri efektne pobjede i to protiv ozbiljnih boraca, što mi govori da sam na dobrom putu, tako da imam razloga za zadovoljstvo - kazala je Jovana Peković. Takmičenje u Dubrovniku okupilo je oko 300 takmičara iz 24 države. Nikšićanka je dominirala u kategoriji do 78 kilograma i sa četiri efektne pobjede stigla do zlata i čak 15. medalje na evropskim kupovima. U finalu je pobijedila

iponom Njemicu Leu Šmit, dok je prije toga eliminisala Hrvaticu Leu Gobec, Poljakinju Paulinu Džoipa i domaću takmičarku Karlu Prodan.

- Bez lažne skromnosti, u Dubrovniku sam došla po zlato i nijedan drugi scenario nijesam zamišljala. Vjerovala sam u sebe, u sposobnosti i vještine. Uživala sam u borbama i džudou i na kraju je sve ispalo savršeno. Nije bilo lako, ali zaista sam imala dobre nastupe - kazala je 25-godišnja Nikšićanka.

Uspjeh u Dubrovniku predstavlja povratak na staze

uspjeha za Peković, koju očekuje nastup na Gran priju u Austriji.

- Medalja me je motivisala da još bolje treniram i trudim se jer postoji šansa za osvajanje neke velike medalje. Istovremeno, odlična je uvertira za naredna takmičenja i izazove koji me čekaju, a sada se spremam za nastup u Austriji, gdje ću nastojati da potvrdim dobru formu. Znam da me opet čeka jaka konkurencija, neće biti lako, ali sam motivisana da pokažem da mogu da budem u vrhu - optimista je Peković.

Naše košarkašice sedmi put uzastopno igrače na Eurobasketu, u timu ponovo Jelena Duljević

Emocije prema Crnoj Gori jače od svake odluke

Tog 18. avgusta 2021. godine, uoči meča naše muške selekcije i Danske na pretkvalifikacionom turniru za Mundobasket u Podgorici, Jelena Duljević dobila je zahvalnicu od predsjednika Košarkaškog saveza Nikole Pekovića. Na taj način sjajna Nikšićanka opostila se od reprezentacije, sa kojom je dva puta uspjela da dođe do četvrtfinala na prvenstvima Evrope. Jednom je naša selekcija osvojila šesto mjesto na kontinentalnom šampionatu sa Jelenom i to davne 2011. godine u Poljskoj, a na prvenstvu Evrope 2021. u Francuskoj i Španiji predvodila je crnogorsku reprezentaciju.

Godinu kasnije KSCG je potvrdio da će Jelena opet biti dio nacionalnog tima. Pomogla je Crnoj Gori da se domogne Eurobasketa, koji se od 15. do 25. juna održava u Izraelu i Sloveniji, a Duljević će posljednji put nositi dres sa državnim grbom.

- Opet sam tu. Smatrala sam da zbog godina, napornih sezona i velikog broja povreda treba da se povučem, ali je uslijedio poziv da pomognem, a emocije prema Crnoj Gori su takve da me nijesu morali mnogo nagovarati. I, ne kajem se. Drago mi je da sam dala doprinos u jednom delikantnom momentu. U novembarskom ciklusu zbog povrede nije bilo Milice Jovanović, Amerikanka Getling se nije odazvala, tako da smo bili zaista u problem.



Shvatila sam ozbiljnost situacije i vratila se - prisjeća se Jelena Duljević. Nikšićanka je opet u timu sa djevojkama koje odlično poznaje...

- Imamo podijeljene uloge. Prija mi energija mlađih djevojaka, a njima koristi moje iskustvo, koje im nedostaje. Našli smo balans, nadam se da ćemo ga zadržati do kraja priprema i na takmičenju. Prošlog ljeta Duljević je bila

dio stručnog štaba naše mlade selekcije (20 godina), kada je bila asistent Vladana Radovića, a ta reprezentacija je na dominantan način izborila plasman u evropsku A diviziju. Većina djevojaka sa kojima je tada sarađivala iz drugog ugla sada su u istom timu.

- Dovoljno je da pogledam želju u njihovim očima. Pred njima je budućnost, to je sjajna grupa mlađih djevojaka i svi vjerujemo u njih. Upoznala

sam ih, prave su profesionalke, spremne da napreduju.

Jelena je imala nevjerovatnu sezonu koju je završila kao vicešampion Evrope sa Mersinom. Sezonu je počela u drugom turskom klubu - Ormanu, bila najbolja igračica tog tima (u prosjeku je imala 15,7 poena, 11,6 skokova, 3,7 asistencija i 1,5 ukradenih lopti), ali je prešla u Mersin.

- Prošla sezona bila je posebna. Igrala sam dobro u Turskoj, iako je bilo dosta problema sa povredama. Mersin me dugo tražio, a onda, kada sam već pomislila da me neće pustiti, uslijedio je prelazak i prilika da budem na fajnal-foru Evrolige i da igram finale protiv realno najboljih igračica.

Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore uveliko se se sprema za šampionat Evrope, koji počinje 15. juna.

- Sve ide kako treba, imamo sitne povrede, ali rješavamo u hodu. Dobro treniramo, dobar je intenzitet i energija. Daćemo sve od sebe da Crnu Goru prikazemo u što boljem svijetlu - kazala je Duljević.

Crna Gora grupnu fazu igra u Tel Avivu, rivalke su Španjolke, Grkinje i Letonke.

- Imamo tešku grupu, a još teže ukrštanje. Želimo svaki put da budemo bolje nego na prethodnom takmičenju. Ne znam da li možemo da napravimo čudo, ali idemo tamo da pobijedimo Grčku i Letoniju, da odigramo dobro protiv Španije. Maštamo da odemo u završnicu, ako budemo imale priliku da uradimo nešto više, vjerujem da ćemo da je iskoristimo. Biće teško, ali fokus mora biti na tom prvom meču protiv nezgodne Grčke. Onda tek idemo korak po korak, svjesni da uz borbenost i dozu sreće može da se eventualno otvori put - kazala je Duljević. Grupa je izazovna, a Grčka prvi rival - 15. juna. Dan kasnije je duel sa Španijom, 18. juna sa Letonijom.

- Treba da se fokusiramo na našu igru i da damo sve od sebe - poručila je Duljević

Crnogorska teniserka u Portugalu osvojila 13. ITF titulu za idealnu uvertiru Rolan Garosa



Kovinić: Vjerujem da mogu biti na visokom nivou

Danka Kovinić prošle godine ispisala je istoriju plasmanom u treće kolo Rolan Garosa, gdje je eliminisana od najbolje teniserke svijeta, Poljakinje Ige Švjontek. I ove godine najbolja crnogorska teniserka biće učesnica prestižnog grend slem turnira u Parizu, na kojem će prvo kolo za dame biti na programu 28. maja. Danka je mjesec prije Rolan Garosa osvojila ITF turnir u portugalskom Oeirasu. Odigrala je pet mečeva, ostvarila sve pobjede uz samo jedan izgubljeni set i tako dominantno stigla do 13. ITF titule. Na ovaj način je napravila idealnu uvertiru za nastup na prestižnom turniru.

-Lijep je osjećaj što sam osvojila još jedan ITF turnir. Zaista sam srećna. Izvanredan turnir za mene iz više razloga. Moj nivo tenisa je bio visok, a drago mi je da nijesam imala uspona i padova, samo možda u prvom setu polufinala, kada očito ni-

jesam bila pripremljena za igru - kazala je za Danka Kovinić. Crnogorska teniserka, nakon što je na startu turnira u portugalskom Oeirasu, koji je okupio čak devet djevojaka iz Top 100 na WTA listi, savladala Francuskinju Osean Dodan 2:0 (7:5, 6:2), gotovo identičnim rezultatom eliminisala je i finalistkinju Vimblona iz 2014. godine Eženi Bušar 2:0 (6:3, 7:5), da bi u četvrtfinalu potvrdila da je u sjajnoj formi pobjedom nad Marijom Buzkovom iz Češke 2:0 (6:3, 6:4). Ipak, čini se da je polufinale pokazalo da je spremna za velike stvari. Najbolja naša igračica je u polufinalu nakon velikog preokreta bila bolja od Španjolke Sare Soribes Tormo - slavila je 2:1, iako je prvi set izgubila bez osvojenog gema (0:6, 6:3, 6:2). U finalu je bila dominantna protiv Rebeke Masarove, 6:2, 6:2.

- Ne sjećam se kada sam osvojila turnir igrajući protiv ovako

kvalitetnih i visoko rangiranih igračica. Bilo je teško, bilo je mnogo dobrih teniserki, zato je ovaj trofej još važniji. Da biste pobijedili takve rivalke morate da igrate od prvog momenta najbolje što možete - objasnila je Danka. Nakon turnira u Portugalu napravila je skok do 57. mjesta na WTA listi najboljih svjetskih igračica, što je za 15 pozicija bolji plasman u odnosu na sedmicu ranije. Prvo mjesto na rang listi zauzima Poljakinja Iga Sviat, druga je Arina Sabalenka iz Bjelorusije, a treća Džesika Pegula iz Sjedinjenih Američkih Država. Kovinić je najbolje plasirana na WTA listi bila 2016. godine - 46. mjesto.

-Baš zbog toga što je ovo turnir za ITF 100 kategoriju titula ima još veći značaj. Osvojila sam važne bodove i napravila veliki skok. Nakon Portugala igrala je na još dva turnira - u Madridu i Rimu, gdje je zaustavljena u

drugom kolu. U Madridu je savladala Saru Erani, da bi zatim doživjela poraz od Čehinje Barbore Krejčíkové (6:3, 4:6, 6:0), koja je bila za Danku kobna i u Rimu. Kovinić je savladala Italijanku Luciju Bronceti 2:1 (6:3, 3:6, 6:3), da bi u drugom kolu predala je meč zbog povrede, a u tom momentu je gubila od Barbore Krejčíkové 6:2, 4:1.

Protoklih dana Danka se uveliko spremala za nastup na Rolan Garosu u Parizu, zbog čega je i odustala od turnira u Firenci. - Ne želim ništa da predviđam. Bitno je da je manji problem sa leđima sada prošlost, da treniram maksimalno i da sam spremna za Rolan Garos. Svjesno sam odustala od Firence, kako bi se što bolje spremila za Pariz. Dobri nastupi i titula u Portugalu sigurno da su dobar motiv i da ulivaju samopouzdanje pred nove izazove, a prvi u nizu je Pariz gdje želim da ostavim dobar utisak - naglasila je Danka.

Crnogorski olimpijski komitet domaćin značajnog seminara

Fokus na Mediteranske igre

Crnogorski olimpijski komitet i Podgorica ugostili su 50 predstavnika nacionalnih olimpijskih komiteta članica Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara i Međunarodnih sportskih federacija na 19. debriefing seminaru Mediteranskih igara, koje su održane u Oranu 2022.

Na seminaru, u hotelu „Hilton“, učestvovali su predstavnici 19 zemalja učesnica Mediteranskih igara, uključujući crnogorske, kao i organizatori posljednjih i predstojećih Igara, u Oranu, odnosno u italijanskom Tarantu.

Prisutne su na seminaru, govoreći dobrodošlice, pozdravili generalni sekretar Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara, Jakovos Filipusis, ministar sporta i mladih u Vladi Crne Gore, Vasilije Lalošević i generalni sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta, Igor Vušurović.

Najznačajniji dio seminara bilo je predstavljanje konačnog izvještaja o Mediteranskim igrama - „Oran 2022“



od strane Mohameda Aziza Derouaza, predsjednika i komesara OCMG „Oran 2022“ i direktora Organizacionog odbora Mediteranskih igara koje su prošle godine održane u ovom alžirskom gradu. Izvještaj je dao pregled organizacije i upravljanja sportskim takmičenjima i naučenim lekcijama. Bernard Amsalem, drugi potpredsjednik ICMG-a i predsjednik Koordinacione komisije „Oran 2022“, podijelio je zaključke ICMG-a za budućnost,

zasnove na iskustvu sa Igara 2022. godine. Sašo Bertonić, član Izvršnog odbora i predsjednik Sportske komisije ICMG-a, predstavio je izvještaj Komisije za „Oran 2022“. Gradonačelnik Taranta, Rinaldo Melucci, održao je prezentaciju Organizacionog komiteta Mediteranskih igara - „Taranto 2026“ koju je pratila otvorena diskusija i konačni zaključci na osnovu prijedloga ICMG članova. Događaj je takođe uključivao

forum nacionalnih olimpijskih komiteta i međunarodnih federacija, gdje su predstavnici različitih NOK-ova i međunarodnih federacija imali priliku da podijele svoja iskustva i raspravljaju o budućnosti organizacije i mediteranskih takmičenja i sportova. ICMG Debriefing Seminar pružio je priliku zemljama članicama Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara da se okupe, podijele iskustva i naprave planove za budućnost.

COK organizovao seminar „Psihologija sportskog treninga i takmičenja“

Ksenija Popović držala predavanje

U organizaciji Crnogorskog olimpijskog komiteta je održan seminar „Psihologija sportskog treninga i takmičenja“, na kojem su učešće uzeli treneri najrazličitijih individualnih i grupnih sportova od kadetskog do seniorskog uzrasta. Seminar je održala Ksenija Popović, performans kouč, predavač i motivacioni govornik.

Cilj seminara je bio da se treneri upoznaju sa ključnim smjernicama sportske psihologije i ovladaju konkretnim i lako primjenjivim coaching alatima koji će im omogućiti da svojim takmičarima usade mentalitet za visoke performanse: posvećenost trenažnom procesu i sposobnost da svoje vještine i znanja primijene na takmičenju. Ova znanja i vještine omogućavaju svim učesnicima u takmičenju da se efikasnije pripreme, da se nose sa takmičarskim stresom, regulišu emocije u svim fazama, istovremeno izbjegavajući padove motivacije i „burnout“ sindrom.



Ksenija Popović je, nakon duge karijere u kulturi i medijima, postala sertifikovani kouč za visoke performanse. Među njenim referencama ubraja se koučing akademija Tonija Robinsa i zvanična škola sportske psihologije „FK Barselone“ - „Barça Innovation Hub“. Sarađivala je sa crnogorskim fudbalskim klubovima Titograd i Iskra i Ženskim rukomentim klubom Medicinar iz Srbije. U Iskri je bila član stručnog štaba u sezoni 2021/22, kada je izborna Evropa. Što kroz saradnju sa klubovima, a što kroz individualni rad, njeno iskustvo ubraja rad sa stotinama sportista od kadetskog do seniorskog uzrasta.

Generalni sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta, Igor Vušurović, osvajač zlatne medalje za Jugoslaviju na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, zahvalio je predsjedniku EOK-a, Spirosu Karpalosu, generalnom sekretaru EOK-a, Rafaeleu Panjociju i članovima Izvršnog odbora EOK-a na ukazanoj mogućnosti da Crna Gora organizuje ovako važan događaj. Ovogodišnje, 43. izdanje, Seminara Evropskih olimpijskih komiteta (EOK) održano je u Parizu 12. i 13. maja, uoči Igara XXXIII Olimpijade 2024. Tokom prvog dana, 48 predstavnika nacionalnih olimpijskih komiteta evropskog kontinenta glasalo je za dobitnika ovogodišnje zimske nagrade Piotr Nurovski, a nagrada pobjednici, Neli Lopušanovoj iz Slovačke, dodijeljena je u Paviljonu „Royal“, na gala večeri koja je organizovana tim povodom. Predstavnici Crnogorskog olimpijskog komiteta sastali su se i sa predsjednicom Olimpijskog komiteta Francuske, Bržit Enrikes, sa kojom su razgovarali o pravcima dalje saradnje u okviru sporazuma koji su Crnogorski olimpijski komitet, zajedno sa olimpijskim komitetima Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije potpisao sa Olimpijskim komitetom Francuske.



Izuzetan događaj naredne godine u Crnoj Gori

COK domaćin seminara Evropskih olimpijskih komiteta

Crnogorski olimpijski komitet će biti domaćin 44. seminara Evropskih olimpijskih komiteta (EOK) koji će se održati u oktobru naredne godine. Ova vijest objavljena je na zatvaranju 43. izdanja seminara.

Generalni sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta, Igor Vušurović, osvajač zlatne medalje za Jugoslaviju na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, zahvalio je predsjedniku EOK-a, Spirosu Karpalosu, generalnom sekretaru EOK-a, Rafaeleu Panjociju i članovima Izvršnog odbora EOK-a na ukazanoj mogućnosti da Crna Gora organizuje ovako važan događaj. Ovogodišnje, 43. izdanje, Seminara Evropskih olimpijskih komiteta (EOK) održano je u Parizu 12. i 13. maja, uoči Igara XXXIII Olimpijade 2024.

Generalni sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta, Igor Vušurović, osvajač zlatne medalje za Jugoslaviju na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, zahvalio je predsjedniku EOK-a, Spirosu Karpalosu, generalnom sekretaru EOK-a, Rafaeleu Panjociju i članovima Izvršnog odbora EOK-a na ukazanoj mogućnosti da Crna Gora organizuje ovako važan događaj. Ovogodišnje, 43. izdanje, Seminara Evropskih olimpijskih komiteta (EOK) održano je u Parizu 12. i 13. maja, uoči Igara XXXIII Olimpijade 2024. Tokom prvog dana, 48 predstavnika nacionalnih olimpijskih komiteta evropskog kontinenta glasalo je za dobitnika ovogodišnje zimske nagrade Piotr Nurovski, a nagrada pobjednici, Neli Lopušanovoj iz Slovačke, dodijeljena je u Paviljonu „Royal“, na gala večeri koja je organizovana tim povodom. Predstavnici Crnogorskog olimpijskog komiteta sastali su se i sa predsjednicom Olimpijskog komiteta Francuske, Bržit Enrikes, sa kojom su razgovarali o pravcima dalje saradnje u okviru sporazuma koji su Crnogorski olimpijski komitet, zajedno sa olimpijskim komitetima Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije potpisao sa Olimpijskim komitetom Francuske.

Generalni sekretar EOK-a, Rafaele Panjoci rekao je da je Seminar EOK-a „uvijek važan događaj u kalendaru i prilika da se okupe svi NOK-ovi Evrope i diskutuje o budućnosti ne samo olimpijskog pokreta, već i sporta u cjelini na našem kontinentu“. Tokom prvog dana, 48 predstavnika nacionalnih olimpijskih komiteta evropskog kontinenta glasalo je za dobitnika ovogodišnje zimske nagrade Piotr Nurovski, a nagrada pobjednici, Neli Lopušanovoj iz Slovačke, dodijeljena je u Paviljonu „Royal“, na gala večeri koja je organizovana tim povodom. Predstavnici Crnogorskog olimpijskog komiteta sastali su se i sa predsjednicom Olimpijskog komiteta Francuske, Bržit Enrikes, sa kojom su razgovarali o pravcima dalje saradnje u okviru sporazuma koji su Crnogorski olimpijski komitet, zajedno sa olimpijskim komitetima Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije potpisao sa Olimpijskim komitetom Francuske.

Generalni sekretar EOK-a, Rafaele Panjoci rekao je da je Seminar EOK-a „uvijek važan događaj u kalendaru i prilika da se okupe svi NOK-ovi Evrope i diskutuje o budućnosti ne samo olimpijskog pokreta, već i sporta u cjelini na našem kontinentu“. Tokom prvog dana, 48 predstavnika nacionalnih olimpijskih komiteta evropskog kontinenta glasalo je za dobitnika ovogodišnje zimske nagrade Piotr Nurovski, a nagrada pobjednici, Neli Lopušanovoj iz Slovačke, dodijeljena je u Paviljonu „Royal“, na gala večeri koja je organizovana tim povodom. Predstavnici Crnogorskog olimpijskog komiteta sastali su se i sa predsjednicom Olimpijskog komiteta Francuske, Bržit Enrikes, sa kojom su razgovarali o pravcima dalje saradnje u okviru sporazuma koji su Crnogorski olimpijski komitet, zajedno sa olimpijskim komitetima Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije potpisao sa Olimpijskim komitetom Francuske.

Vladimir Mijač, spreman za nove, sjajnije medalje

Sa kata timom je osvojio bronzu, a u pojedinačnoj konkurenciji zauzeo sedmo mjesto na šampionatu Evrope - Vladimiru Mijaču nedostajalo je malo da se umiješa u borbu za drugu medalju, ali je i u Gvadalahari potvrdio da je jedan od najboljih evropskih kataša.

I sa takvim statusom, izborio je plasman na Evropske igre, koje se krajem narednog mjeseca održavaju u Krakovu, među osam najboljih kataša Starog kontinenta.

- Medalja koju sam osvojio u timskoj konkurenciji ne samo da mi nije ugasila ambicije, već ih je i pojačala, a samo mi je uljepšala ulazak u pripreme za naredne izazove. Imam nove ciljeve, idem dalje na nove medalje, na sjajnije medalje, kaže Mijač.

- Mislim, a trudim se da budem realna, da je zaslužio više na prvenstvu Evrope, čak i medalju. Sudije su smatrale drugačije, ali je pokazao kvalitet i da je među najboljim. Spremamo se za Krakov, za žestoku konkurenciju, za takmičenje koje je jako izazovno. Takmičenje je po grupnom sistemu, po četiri takmičara u dvije grupe, svako protiv svakog, a dvojica najboljih idu u borbu za medalje. Vlado je veoma predan i vrijedan momak, izuzetan sportista i ličnost, radi sve što može da bi u maksimalnoj formi dočekao Evropske igre, ističe Milena Milačić.

- Drago mi je da selektorka Milena i moj trener u klubu Almir Cecunjanin smatraju da sam zaslužio medalju, jer su oni uvijek iskreni prema meni. Da li sam razočaran? Ne, mislim da je tako trebalo



da bude, jer osvajanje medalje za mene predstavlja širu sliku. Siguran sam da će doći, na meni je samo da je spremno dočekam. Ja sam dao sve od sebe, tako će biti i ubuduće na svakom takmičenju", ističe Vladimir. Za njega, dakle, nije bilo odmora, odmah nakon kratke proslave evropske timske bronzne uslijedio je početak priprema za pojedinačni nastup na Evropskim igrama. Za Vladimira će to biti novo iskustvo - prvi put će biti dio crnogorskog olimpijskog tima.

- To će, siguran sam, biti poseban osjećaj. Veliko takmičenje, takmičari iz raznih sportova, dio našeg tima. Radujem se, kaže Vladimir.

Karate je donio dvije medalje Crnoj Gori sa prethodna dva izdanja Evropskih igara - u Bakuu 2015. (Marina Raković) i Minsku 2019. (Mario Hodžić) - može li i treću?

- Mi, karatisti i karatistkinje, navikli smo javnost na uspjeh sa velikih takmičenja. Više medalja je bilo u bor-

bama, sada smo i mi kataši napravili veliki rezultat. Ne opterećujem se, ne takmičim se pod pritiskom - ali biću spreman i daću maksimum. Znam rivale, sastajali smo se na evropskim i svjetskim prvenstvima, bilo je i pobjeda nad njima, a konkurencija jeste veoma jaka, ističe.

Sistem takmičenja na Evropskim igrama je drugačiji - osam učesnika biće podijeljeno u dvije grupe, takmičiće se svako sa svakim, a dvojica najboljih takmičara iz obje grupe idu u polufinale.

- Biće vrlo interesantno i drugačije. Do sada sam uvijek na svim takmičenjima išao od starta sa najjačom katom, nisam mogao da kalkuliram i eventualno takliziram. Sada može da bude drugačije, može da bude nadmudrivanje, sve u zavisnosti ko budu rivali. Važna uloga je i selektora, da zajedno odaberemo najbolju katu za različite protivnike. Biće jako zanimljivo, zaključio je Vladimir Mijač.

Prvi veliki rezultat crnogorskog sporta nakon obnove nezavisnosti - prva medalja sa velikog takmičenja - ostvaren je 2007. godine u Bratislavi, kada se naš ženski kata tim okitio evropskom bronzom.

Šesnaest godina kasnije isti uspjeh u španskoj Gvadalahari ostvarila je muška reprezentacija Crne Gore u katama, a u oba uspjeha utkan je talenat i dugogodišnji rad Milene Milačić.

Milena je kao takmičarka, sa sestrama Biserkom i Tijanom Radulović, te 2007. ispisala istoriju našeg karatea i sporta uopšte, da bi krajem marta ove godine, u ulozi selektorka, spremala, nadgledala i savetovala mladiće iz Bara Vladimira Mijača, Arijana Kočana, Kenana Nikočevića i Nikolu Milića na putu do bronzanog odličja.

Na pitanje koja joj je medalja draža, bez mnogo razmišljanja odgovara:

- Medalja koju su osvojili momci, nekako sam je emotivnije doživjela nego onu koju sam osvojila kao takmičarka. Zajedno smo uložili mnogo da bismo došli do uspjeha, a i potpuno je drugačiji osjećaj. Kada si takmičar, daješ sve od sebe, a kada si trener - moraš da sjediš mirno i da gledaš, i da se nadaš da će sve biti u redu, a u tim momentima ni na šta ne možeš da utičeš. To je pravi vrtlog emocija i zato je možda i medalja iz Gvadalahare posebna.

Njeni puleni donijeli su joj i neopisivu radost, ali i status kakav imaju rijetki. Milena Milačić se pridružila velikanima našeg sporta Vladimiru Gojkoviću i Bojani Popović - od 2006. godine samo su njih troje osvajali medalje na najvećoj sceni u ulozi takmičara i selektora. Gojković je kao igrač bio prvak Evrope, a kao selektor osvojio dvije medalje sa „ajkulama“, dok je Bojana Popović bila olimpijska vicešampionka, da bi krajem prošle godine sa klupe vodila „lavice“ do bronzine medalje na šampionatu Evrope.

- To je podatak koji me čini ponosnom i privilegovanom. Zaista sam počešćavana što sam

Milena Milačić, od bronzine do bronzine

Vrtlog emocija 16 godina kasnije



na bilo koji način u društvu naših legend - iskrena je Milena. Crnogorski karate ima veliku tradiciju uspjeha, posebno u borbama. Kate su dugo bile u drugom planu i zato je dugo čekani uspjeh tako važan. A nije došao preko noći - prošle godine falilo je tako malo, crnogorski kata tim osvojio je peto mjesto na prvenstvu Evrope. U Gvadalahu je došao kao kandidat za medalju. U grupi sa Španijom, Francuskom, Azerbejdžanom, Hrvatskom i Ukrajinom momci su izborili drugo mjesto i plasirali se u meč za bronzu, u kome su bili bolji

od ekipe Engleske.

- Bilo je jako teško, nismo imali sreće u žrijebu, jer smo se u grupi nadmetali sa Španijom, koja je aktuelni svjetski vicešampion, Azerbejdžanom kao trećeplasiranom ekipom sa prethodnog prvenstva Evrope, Francuskom koja je godinama u vrhu evropskog i svjetskog karatea, kao i kvalitetnim timovima Ukrajine i Hrvatske. Bila sam izuzetno zadovoljna svakim njihovim nastupom, nijanse su odlučivale, a raspon ocjena u odnosu na konkurenciju pokazao je koliko je teško bilo obezbijediti drugo mjesto

u grupi. U borbi za medalju bili su dominantno bolji u odnosu na ekipu Engleske, koju su pobijedili ocjenom 42,6 - 40,4", kaže selektorka Milena, a naglašava:

- Vjerujem da je medalja na prvenstvu Evrope za njih tek prvi veliki uspjeh u karijeri, a budući da se radi o mladim i perspektivnim takmičarima sigurna sam da je ovo samo zalag za nove velike rezultate u budućnosti. Sa ovim momcima radim dugo, pratim ih od kada su bili djeca, znam koliko su talentovani i vrijedni, koliko žele da uspiju. Zato vjerujem da

su pred njima novi uspjesi.

S obzirom na iskustvo koje ima kao takmičarka i sada kao trener, Milena može da napravi poređenje „nekad i sad“.

- Mnogo je teže sada, mnogo je jača konkurencija i mnogo više se trenira i radi. Da smo mi, moja generacija i prethodne, trenirali kao oni ko zna gdje bi nam bila granica. Ali, sve se promijenilo - i način rada, i zahtjevi, jednostavno ništa se više ne prepušta slučaju i moraš da budeš maksimalno posvećen ako želiš da ideš u korak sa rivalima. Ako imamo u vidu da je Crna Gora mala zemlja sa limitiranim resursima u sportu, a da smo uspjeli da pariramo najboljim evropskim selekcijama i na kraju se plasiramo među tri najbolje na Starom kontinentu, to ovom rezultatu daje još i više na značaju - ističe Milačić.

Ne želeći da veliča ulogu koju sada obavlja, Milena ističe da je trener - kao učitelj i autoritet - veoma važan.

- Bez dobrog trenera teže je doći do uspjeha i to sada najbolje shvatam. Osim kao neko ko ih vodi na pripremama, ko ih nadgleda i čini takmičare boljim, važna je i podrška koju sportisti dobijaju. Trudila sam se da je ovi momci uvijek imaju, kaže Milena i naglašava:

- To što sam žena u ulozi trenera muškog tima apsolutno nije bio problem. Imamo sjajan odnos, a to je, uostalom, i odlika karatea. Karate je i muški i ženski sport, svi smo zajedno, svi smo isti, nikada nije bilo ni podjela ni predrasuda.

Olimpijski heroj - **NIKOLA KARABATIĆ****VELIKI BRAT**

Na reklami jednog od sponzora Evropskog rukometnog prvenstva u Mađarskoj i Slovačkoj, održanog u januaru 2022. godine, našao se Nikola Karabatić, u pozi sa stisnutim bicepsom, sa porukom: „Svi mi možemo da budemo šampioni“. Sa marketinške strane uspjelo i zavidljivo, ali... Da, svako od nas možda i može da bude šampion. Ipak, takvog kalibra kakvog je on - ne. Rukometni kolos. Pokretna riznica trofeja.

GOAT

Svjetska rukometna federacija je 1992. godine proglasila Rumuna Georga Gruju, dvostrukog osvajača planetarnog zlata (1964, 1970), za najboljeg rukometaša ikada. Osam godina kasnije, IHF je za prvog igrača 20. vijeka - što će reći „u istoriji“, jer se dvoranska verzija rukometa, danas jedino prisutna, upražnjava od četvrtre decenije prošlog stoljeća - imenovao švedskog univerzalca i genijalca Magnusa Vislandera. Stižemo do 2010, kada je u online anketi IHF sa jednostavnim pitanjem „Ko je najbolji rukometaš ikada?“, najviše glasova dobio hrvatski iluzionista Ivano Balić... Kako se stvari brzo mijenjaju. Iz današnje perspektive, djeluje da im je preuzet primat u GOAT (Greatest Of All Time) debatama. Rođen 11. aprila 1984. godine u Nišu, u, kako se to govorilo, „mješovitom braku“ - majka Radmila, Srпкиnja iz Aleksinca, ljekarka je po profesiji, dok je

otac Branko, preminuo 2011, bio Hrvat iz Trogira, nekadašnji rukometni golman Železničara i više francuskih klubova - u najboljim danima, koji su se protekli na skoro dvije decenije, Nikola Karabatić je (bio) gromada na oba kraja terena. Estetski utisak, nesalomljivi pobjednički karakter, dužina trajanja na izrazito visokom nivou, uticaj na igru, saigrača i gledaoce, leaderske crte - sve mu ide u prilog u razmatranjima ko je „najbolji ikada“.

INSTITUCIONALNA MEMORIJA

Od 2005. godine, kada je sa Francuskom, svojom istinskom domovinom, u kojoj živi od treće godine, prisvojio prvu medalju na velikom takmičenju, bronzu na Svjetskom prvenstvu, zaključno sa ovogodišnjim Evropskim prvenstvom, sakupio je 16 odličja, od čega po tri olimpijska i evropska i četiri svjetska zlata. Počeo je reprezentativnu karijeru sa naraštajem Tijerija Omejea, Didijsa Dinara, Žoela Abatija, Mišela Guigua... Ili, najbolji primjer, Džeksona Ričardsona. Završio je sa mladim talasom francuskog rukometa, čiji je jedan od ključnih predstavnika Melvin, Džeksonov sin, a sa nekadašnjim saigračem Žeromom Žilom kao selektorom. Za Eksperte, kako je ustaljeni naziv za rukometne „trikolore“, Nikola Karabatić je institucionalna memorija, čuvar

šampionske vatre, most među generacijama. Veliki brat, kako ga naziva pariski Le Monde. Konstanta: neko ko je uvijek tu, nikada ne bježi, traži poštedu žaleći se na umor. Vremenom se preobražavala njegova igra i uloga koju je imao. Brojne povrede i biološki sat su ostavljale trag, ali su njegov značaj, gen vođe, kompletnost u oba pravca, spremnost na žrtvu, mentalitet, uvijek djelovali nadahnjujuće na saigrača. I na milione drugih.

Primjer?

Sezona 2013/14. bila je njegova prva u dresu Barcelone. Završena je 31. maja 2014, bolnim porazom od Flensburga u polufinalu završnog turnira. Pred kraj naredne takmičarske godine, dogovorio je prelazak sa upravom Pari Sen Žermena, koja je pripremala rukometni bum u Gradu svjetlosti. „Nikola je bio perfektan“, preporučava njegov tadašnji saigrač Kiril Lazarov, prisjećajući se završnice sezone.

„Znao je da ide za Pariz, dobio je ponudu koja se ne odbija. Ali, dao je riječ nama svima, rekao je „Nemojte da se bojite, osvojimo, biću najbolji“. To je to. To je rekao i to je napravio. Uzeo loptu, nije je dao nikome i pobijedio“. Krajem maja 2015, Barsa je nadmoćno, ubjedljivim trijumfima nad Kjelceom (33:28) i Vesprenom (28:23), osvojila trofej Lige šampiona. Treći za Karabatića, koji se prethodno

uspinjao na evropski tron 2003. sa Monpeljeom, matičnim klubom, i 2007. sa Kilom.

NOVA AVANTURA

Od obilja detalja iz reprezentativne karijere, izdvojimo onaj u kojem najupečatljivije staje njegova veličina: u oktobru 2020. doživio je jednu od najtežih mogućih sportskih povreda, pokidavši ukrštene ligamente koljena. I to u 37. godini. „Operacija je prošla uspješno“, oglosio se nekoliko dana kasnije na društvenim mrežama, uz sliku sa stegnutom pesnicom desne ruke. „Kreće nova avantura“.

Kraj za druge, za njega je bio početak. Oporavka, dugog, mentalno iscrpljujućeg. Ovog puta za rivala je imao kalendara. I, kao toliko puta ranije, pobijedio je.

Nije prošlo ni 10 mjeseci kada je, 7. avgusta 2021. godine, na pobjedničkom postolju u Tokiju, nakon trijumfa nad Danskom i Mikelom Hanseonom (25:23) proslavljao olimpijsko zlato...

„Uživao sam danas u toliko različitih stvari“, kazao je u ekskluzivnom intervjuu za Olympics.com najtrofejniji, uz Luka Abalua i Mišela Guigua, rukometni olimpijac (tri zlata i srebro).

„Ispunio sam sve svoje snove i po više puta osvajao sve titule. Radost je uvijek neopisiva, ali saznanje da ovu radost dijelim sa momcima kojima je ovo prvo olimpijsko zlato me ispunjava srećom i snažnim emocijama. To je

ono što me i gura da dajem sve što imam u 38 godini.“ Koji dan nakon toga, selektor Žerom Žil ga je pozvao. U dugom razgovoru, ključna je bila tema da li je olimpijsko zlato bilo Nikolina ljubodova pjesma. „U ovom trenutku“, odgovorio je, „nisam spreman da napustim reprezentaciju“.

OPROŠTAJ NA OI 2024?

Isti odgovor bi potpisao i danas. Nikoga nije iznenadilo kada je početkom februara produžio ugovor sa Pari Sen Žermenom do ljeta 2024. godine.

„Nastaviću da dajem najbolje što mogu za saigrača i navijače“, rekao je. „Imamo još toga velikog da zajedno ostvarimo.“ Iako nije eksplicitno pomenio, neupitno je da cilja da karijeru završi upravo pod Ajfelovim tornjem... Zapravo, u Lilu, u kome se igra završnica rukometnog turnira na Olimpijskim igrama 2024.

Samo tri stvari su izvjesne: smrt, porezi, ovaj dio je preuzet od Bendžamina Frenklina, i - da sa Nikolom Karabatićem u timu, Eksperti jurišaju na zlato na svakom velikom takmičenju.

Nastupi na Olimpijskim igrama

Atina (2004) - 5. mjesto	Utakmice: 39
Peking (2008) - zlato	Pobjede: 33
London (2012) - zlato	Remiji: 1
Rio (2016) - srebro	Porazi: 5
Tokio (2020) - zlato	Golovi: 131
	Asistencije: 134



Barbara ima 83 godine i želi da istrči olimpijski maraton

Osmjeh na njenom licu govori sve: Barbara Umber voli da trči. Zapravo nikada nije prestala. U dobi od 83 godine, trči u prosjeku 50 kilometara nedjeljno.

Često me pitaju kako mogu? Moj odgovor je da trčanjem imam osjećaj slobode, blagostanja, komunikacije sa prirodom, sa drvećem, sa poljima, kazala je ova super-baka.

Prošle godine je oborila svjetski rekord u svojoj starosnoj kategoriji tokom šampionata Francuske u atletici, pretrčavši 125 kilometara u roku od 24 sata. Ali, Barbara nije ispunila svoju misiju: njen san je da sljedeće godine učestvuje na Olimpijskim igrama u Parizu u okviru manifestacije „Maraton za sve“. Prvi put u historiji olimpijske maratonske staze moći će da trče „obični“ ljudi.

Organizatori su saopštili da će podijeliti 20.024 startna broja, s tim da će učesnici biti izabrani nasumičnim izvlačenjem. Barbara bi, ipak, mogla da dobije i protekciju. Na tome rade članovi njene porodice.

- Pitali smo ministarku sporta da li Barbara može da računa da će biti na spisku učesnika Maratona za sve. Ljubazno nam je odgovorila da će vidjeti postoji li mogućnost da joj se dodijeli startni broj, rekao je njen suprug Žak.

- Zaista se nadam da ću biti na spisku. Trči se noću, a ja obožavam da trčim noću. Moj suprug Žak radi na tome, uspostavio je kontakte. Ali do sada se niko



nije javio da potvrdi da ću ispuniti želju. I moja djeca rade sve što mogu kako bih dobila tu majicu i našla se na startu, nadovezala se Barbara.

Barbara je rođena 9. jula 1939. u malom njemačkom gradu Ahern, blizu francuske granice. Počela je da trči sa 43 godine, najstarija je žena koja je istrčala maraton u Parizu prošlog mjeseca - bio je to njen 57. maraton u životu. Prešla je stazu za šest sati, 21 minut i jednu sekundu. Njena kuća je puna pehara i medalja sa raznih takmičenja, a ove godine planira da istrči još dva maratona, u Dublinu i Valensiji.

- Naravno da usporavam s godinama. Treba mi više odmora. Veoma sam pažljiva sa treninzima i ishranom, jer sam svjesna svojih godina i naravno moram da poštujem ograničenja koja mi godine nameću. Poslije maratona u Parizu nisam uopšte imala bolove. To je znak da sam se dobro spremila, kazala je Barbara. Za Barbaru bi učešće na maratonskoj trci na Olimpijskim igrama bilo „krusko dostignuće“. Sigurna je da bi i sa 84 godine kompletirala trku, jer ne planira da uskoro prestane da trči. Prestaće, kaže, tek kada počne da plače zbog bolova u zglobovima.

Olimpijska gastronomija Sportisti će uživati u posebnim ukusima Francuske

Čuvena francuska gastronomija biće na velikom testu, kada bogatstvo ukusa osjeti 15.000 sportista, koji će nastupiti na Olimpijskim igrama u Parizu naredne godine. Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) upisala je „gastronomski obrok Francuza“ na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva 2010. godine.

- Gastronomski obrok naglašava zajedništvo, zadovoljstvo ukusa i ravnotežu između ljudi i proizvoda prirode, saopštio je UNESCO.

- Gastronomski obrok treba da poštuje fiksnu strukturu, počev od aperitiva i završavajući likerima, koja između toga sa-

drži najmanje četiri uzastopna jela, odnosno predjelo, ribu i/ili meso sa povrćem, sirom i desertom.

Realno gledano, restorani, koje vodi francuski ugostiteljski gigant „Sodeko“, možda nemaju baš takvu ponudu i nesumnjivo je da bi malo sportista prihvatilo takvu kulinarску „bonancu“ s obzirom na to da će u Parizu imati gust sportski raspored, koji je više fokusiran na takmičenja nego na bilo koju vrstu hedonizma.

Tokom Olimpijskih igara u Parizu biće servirano oko 40.000 obroka dnevno, sa sastojcima koji se uglavnom proizvode u Francuskoj.

Sodeko, preko svoje podružnice „Sodeko Live!“, već ima iskustvo u ugostiteljstvu tokom



sportskih događaja visokog profila, kao što su Super Bowl, Rolan Garos i Tur d'Frans. Ali, pred tom kompanijom je najveći izazov koji će trajati od 26. jula do 11. avgusta naredne godine, a koji će se nastaviti na Paraolimpijskim igrama od 28. avgusta do 8. septembra. Oko 6.000 ljudi će biti zaposleno da pomaže u restoranima „Sodeko Live!“, kazala je generalna direktorka Natali Belon-Sabo.

Pored Olimpijskog sela, „Sodeko“ će snadbijevati i 14 drugih olimpijskih lokacija, kao i osam paraolimpijskih objekata širom Francuske.

Organizatori igara ne kriju šta će biti na meniju: više povrća nego obično, sa naglaskom na lokalno uzgajane proizvode.

- Od procijenjenih 13 miliona obroka koji će biti servirani tokom Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, od użine do jela koje kuvaju vrhunski kuvari, cilj je da imamo proizvode koji su 80 odsto francuski. To je ogromni logistički izazov, kaže Filip Vurc, menadžer projekta za ugostiteljstvo, čišćenje i otpad u organizacionom odboru „Pariz 2024“.

Izbjegavanje čekanja u redovima, obezbjeđivanje zdrave, raznovrsne i kvalitetne hrane, sa 25 odsto proizvoda koji se dobijaju sa lokacija koji su najmanje 250 kilometara udaljene od Pariza, u najmanju ruku jeste izazov.

- Navikli smo da vodimo ovakvu vrstu manifestacija, ali ne u tako dugom vremenskom

periodu“, kaže Stefan Čišeri, izvršni direktor „Sodeko Live!“ Takođe, potrebna je „prilagodljivost“ ako dođe do problema u lancu snadbijevanja i povećanja cijena za određene proizvode, rekao je za Maksim Džejkob, menadžer catering projekta organizacionog komiteta „Pariz 2024“.

Sportisti će moći da biraju između 500 vrsta jela, koja su trenutno u fazi „finog podešavanja“ prije nego što jelovnici budu potpisani do kraja ove godine.

Nemoguće je, međutim, da će da budu 100 odsto lokalni, rekao je Vurc.

- Sportisti će pojesti oko tri miliona banana i one ne rastu u regionu Pariza. Banane, egzotično voće i pirinač, ipak će

biti organski ili sertifikovani, naglasio je Vurc.

Svi mesni i mliječni proizvodi biće 100 odsto francuski, dok će morski plodovi biti iz održivog ribolova.

Recepti su sastavljeni nakon konsultacija sa sportistima i stručnjacima za ishranu, među kojima je i Helen Defrans, koja je osvojila bronzanu medalju u jedrenju na Olimpijskim igrama u Riju 2016.

- Nema postavljenih menija, jer organizatori moraju da se prilagode navikama u ishrani svakog sportiste, kaže Defrans, „bilo da je riječ o lakim obrocima ili unosu ugljenih hidrata“.

Tokom boravka u selu, sportisti će imati i mogućnost da probaju neka egzotična jela

Poznati francuski kuvari imaju svoj poseban „šou“. Amandin Šaino će servirati ptičje i meso od divljači sa njokama u sosu od pilettine. Akram Benalal je smislio hrskavi musli od kinoe, dok će Alekandre Mazia proizvesti namaz od sira i biljaka.

Glavni restoran imaće 3.600 mjesta i nudiće jela koja nisu samo francuske, već i iz cijelog svijeta, kao i halal hranu za muslimanske sportiste.

U pokušaju da Igre budu održivije, biće postavljene posebne česme sa vodom, kako bi se smanjila upotreba plastike za jednokratnu upotrebu, dok će ista kuhinjska oprema i pribor za jelo biti korišteni i na Paraolimpijskim igrama.

Amerikanci će prvi put uživo moći da gledaju atletiku, plivanje i gimnastiku



Po prvi put u historiji Olimpijskih igara koje se održavaju u Evropi, finala plivačkih, atletskih i gimnastičarskih takmičenja u Parizu narednog ljeta biće direktno prenošena na internet strimingu u Sjedinje-

nim Američkim Državama. Do sada je TV kompanija NBC „čuvala“ najiščekivanije događaje dana za svoje centralne programe. Ali, sada će plivanje, gimnastika i atletika biti emitovani direktno - uju-

tru ili kasno popodne, pošto je vremenska razlika između Pariza i Njujorka šest sati.

- Da bismo Olimpijske igre približili što većem broju ljudi, kako možemo da iskoristimo vremensku zonu - to

je bilo pitanje svih pitanja, kazala je Moli Solomon, producentkinja i predsjednica olimpijske produkcije NBC televizije.

- Pariz je šest sati ispred Njujorka, gledali smo, dakle, šest

→ sati unaprijed i odlučili smo da imamo takmičenje uživo tokom cijelog dana, uključujući najpopularnije sportove i njihova finala popodne na NBC-ju.

NBC će imati devet sati dnevnog izvještavanja u radnim danima, a 11 sati vikendom.

- Mislim da će ovo biti šansa za fanove da se angažuju na načine na koje ranije nisu

mogli, jer ćete imati sve ove opcije sadržaja. Dajemo ljudima fleksibilnost da gledaju i poboljšaju iskustvo gledanja, rekla je Solomon.

Cilj emisije u udarnom (večernjem) terminu je da „napravi nevjerovatan događaj pripovijedanja” sa reprizama, intervjuima i analizama, naglasila je.

NBC traži oporavak rejtinga u Parizu 2024. nakon što

su pomjerene Olimpijske igre u Tokiju 2021. privukle u proseku 15,6 miliona gledalaca u udarnom terminu, na kablovskim operaterima i strimingu zajedno - što je smanjenje od 42 odsto u odnosu na Olimpijske igre u Rijiju 2016.

Pad gledanosti je značio da je Međunarodni olimpijski komitet imao manje prihoda

da za distribuciju novca nego što se očekivalo, ostavljajući, recimo, Svjetsku federaciju vodenih sportova (World Aquatics) sa osam miliona dolara manje prihoda od očekivanog.

Zimske olimpijske igre u Pekingu 2022. donio je kombinovani prosjek od samo 11,4 miliona gledalaca na NBC platformama.

TV I OLIMPIJSKE IGRE

Pariz želi da ostavi nasljeđe i nezaboravne trenutke

Toni Estanže, predsjednik Organizacionog komiteta „Pariz 2024”, vjeruje „više nego ikad” da Olimpijske igre mogu da pošalju svijetu pozitivnu poruku nakon svih izazova koji su se pojavili posljednjih godina.

- Proteklih godina smo prelazili različite korake i faze, sa COVID-om, ratom, socijalnom situacijom u Francuskoj i na međunarodnom planu, a sada imamo inflaciju, rekao je Estanže putem linka uživo na dan otvaranja 43. Seminara Evropskih olimpijskih komiteta.

- Svi se možemo složiti da nismo pošteđeni problema.

Znam da nije lako u ovako izazovnoj situaciji, ali definitivno, možda više nego ikada, čvrsto vjerujem da sport i Igre mogu da budu fantastična prilika da podijelimo veoma pozitivne i nezaboravne trenutak u Parizu naredne godine, kazao je Estanže.

On je kazao da zelena svjetla još nisu upaljena, ali da je „sve na svom mjestu”.

- Uspjeli smo da upravljamo infrastrukturom i priprema borilišta. Imali smo veoma privlačan koncept sa kulturnim znamenitostima za domaćinstvo takmičenja i definitivno su konstrukcije spremne.



Sportsko selo će biti spremno do kraja ove godine i vidjećete da je zaista nevjerovatno. Takođe, primili smo više od 300.000 prijava volontera, što je ogroman uspjeh. Prodaja karata je, takođe, bila uspješna u prvoj fazi. Prodali smo više od tri miliona za manje od tri nedjelje ljubiteljima sporta širom svijeta. Što se tiče priprema, ovog ljeta ćemo imati prvi test i sve je spremno da dočekamo prve sportiste koji žele da budu spremni za Igre. Imamo viziju da ostavimo snažno nasljeđe, demonstrirajući moć Igara, ta-

ko da će nakon Pariza biti više ljudi koji će se baviti sportom, kazao je Estanže i objasnio:

- U aprilu smo bili domaćini Olimpijske i Paraolimpijske nedjelje u školama, u kojoj je učestvovalo skoro milion daka i studenata iz više od 7.000 škola i univerziteta u Francuskoj. Imamo novi program od 30 minuta sporta svakog dana u svim osnovnim školama. Snažno je nasljeđe ako se buduća generacija više bude bavila sportom.

Jedno od pitanja je bezbjednost tokom Igara - da li će sportisti

i članovi delegacija moći da koriste metro ili javni prevoz, da li će biti sigurno da gradom šetaju u sportskoj opremi...

Sofi Loran, direktorka za međunarodne odnose „Parizu 2024”, kazala je da će detalji biti poznati uskoro.

- Naš koncept transporta jeste da bude održiv i da koristimo naš javni prevoz. Zato molimo da vjerujete našim francuskim vlastima i svim naporima koje će Pariz uložiti da bi obezbijedio da javni prevoz bude bezbjedan tokom Igara, kazala je Loran.



Novi projekat izgradnje kapaciteta na Balkanu

Sport kao vrijednost

Na početku 2023. godine, projekat „Sport kao vrijednost”, finansiran kroz Erasmus + program, započeo je dvogodišnje putovanje u kojem su zemlje iz balkanske regije i Evropske unije udružile snage za zajednički cilj - integraciju pozitivnih vrijednosti u praksu sporta, te izgradnju jačih zajednica kroz sport i promociju vrijednosti EU.

Na projektu učestvuju osam organizacija iz sedam zemalja: Italija: Organizzazione per l'educazione allo Sport (OPES), Kosovo: Olimpijski komitet Kosova, Kosovo: Univerzitet u Prištini, Bosna i Hercegovina: Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine - Sarajevo, Crna Gora: Crnogorski olimpijski komitet, Albanija: Nacionalni olimpijski komi-

tet Albanije, Malta: Evropski sportisti kao studenti (EAS), Portugal: Konfederacija sporta Portugala (PSC).

Projekat „Sport kao vrijednost” ima dva glavna cilja:

- Izgradnja kapaciteta sportskih klubova, organizacija i federacija za integraciju pozitivnih vrijednosti u praksu sporta na osnovnom nivou na struktuiran, dinamičan i sistematičan način.

- Izgradnja jačih zajednica i mirnog društva društva kroz sport i promocija vrijednosti EU.

Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, planirane su razne aktivnosti u okviru projekta. Od 29. do 31. marta partneri su se okupili u Tirani, kako bi se definisale aktivnosti i vremenski okvir. Nakon toga će biti sprovedeno

istraživanje koje će se fokusirati na sportove na osnovnom nivou u različitim regijama sa ciljem povećanja opšteg znanja i razumijevanja trenutnog stanja. Partneri će takođe prikupiti dobre prakse na temu „promocije vrijednosti”.

Kasnije, tokom godine, biće održane radionice kako bi se podigao kapacitet sportskih menadžera, trenera i volontera koji rade u odjeljenju upravljanja događajima u sportskim organizacijama na osnovnom nivou. Radionice će se fokusirati na tehničke vještine poput dizajna projekta, implementacije, praćenja budžeta, koordinacije i evaluacije kako bi se izgradio kapacitet učesnika i stvorili programi „promocije vrijednosti” koji će biti uticajni i održivi.

Nakon razvoja novih vještina, sprovodiće se zajedničke akcije u četiri balkanske zemlje prema smjernicama koje će biti razvijene kroz početne aktivnosti projekta i istraživanja. Zajedničke akcije će početi tokom proslave Olimpijskog dana (23. jun-2024.) u Crnoj Gori, a nastaviće se aktivnostima na Kosovu, u Bosni i Hercegovini i Albaniji sve do Evropske sedmice sporta u septembru 2024. godine.

Partneri projekta se nadaju stvaranju održivih, dugoročnih partnerstava u balkanskoj regiji sa vještim i informisanim organizatorima koji će uspješno promovisati pozitivan uticaj sporta na osnovnom nivou i vrijednosti u sportu koje će rezultirati jačim, mirnijim i povezanim društvima.



CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET
MONTENEGRIN OLYMPIC COMMITTEE